

САНАА ОЛОХ

ХАБЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№№ 99—100
(8544—8545)
СУБУОТА
2000 сый
Балабан ыйын
2 күнэ

ЧУРАПЧЫ УЛУУБҮН ХАБЫАТА

УЛУУС ДЬААЛТАТЫН СУБЭТИН МУННЬАБА

Атырдах ыйын 30 күнүгэр улуус дьаалтатын субэтин ыйдаабы мунньаба буолан ааста. Мунньабы баһылык А.А.Шадрин салайан эиттэ. Барыта 6 болпурус көрүлүннэ.

Бастакынан "Олохтоох бюджетка дохуоту киллэрингэ төлөбүрдээх өгөлөрү өгөрүү туһунан" болпуруоһу улуустаабы финансовый управление туруорда. Информацианы В.В.Саввин өкөрдо. Төлөбүрдээх өгөлөрү өгөрүүнү тэрийэн олохтоох бюджетка дохуоту киллэрингэ хас бириднэ нэһиликтэринэн былаан тирээрдэлибит. Дохуот хамнастаах 4аһыттан уратыны нэһиликтэр сүрүннээк уу баһар массына, автобус, трактор өнөтүтүн, олохтоох телебиирриллэри тэрийэн, баанньыгы үлэстэн, араас культурнай дьааллалары ыттан итинэн баар сиригэр эргизэн тоңкаларыттан хомуйан киллэринкэлэр эбит. Сыл сэттэ ыйын түмүгүнэн былаан 956 тыһ.40 солк. эбитэ, күн бүгүнү туругунан 62 бырыһыан туолбут. Ол курдук, Алаһар нэһиликтэ 46 тыһ. 600 солк. былааннаһын 55 тыһ. толорбут, бологурдар былааннарын 13 бырыһыаннаһын аһарбыттар, Соловьев нэһиликтэ 58 тыһ. 300 солк. түһэриллибитин 60 тыһ. толорбут. Бу болпуруоска Сельская уонна Хатылы нэһиликтэрин баһылыктара И.В.Башарин итинэн У.Н.Атласова иһитинэрииллэрэ буолла. Хатылы нэһиликтэ былаанын 92 бырыһыан толорон иһэр эбит. Манна төлөбүрдээх өнөһү өнөрү автобустан, олохтоох телевидениеттан, культурнай дьааллалартан ону таһынан докумуоннары көрөкөһүлээһинтэн кириэр. Кирибит үбү барытын касса туттаран иһэллэр эбит. Ол эрэри соробор тутатына дьаалларга ыктаран, касса нөһүө аһарбакка утарынан туттуу биридмилээн түбэлтэлэрэ бааллар эбит. Оттон Сылан нэһиликтэ былаана 29 тыһ. 200 солк. сый арыс ыйын түмүгүнэн 8 тыһ. 90 киллэрбиттэр.

Мань баһылык И.В.Башарин ытыллар үлэһэ отчуот мөлтөһүнэн быһаарда. Ул кириитин-тахсытын дьаалатын бэрийэхтээк бухгалтерия үлэһиттэрэ сайынны уопускаларыгар сылдыбалар, онон докумуон ситэ-көтөкүтүллэ иһигин эттэ. Ол курдук, техника өгөтүн баанньык үлэтин курдук сүрүн үлэлэр отчуоттара түһэ илик

эбит. Тыл эһиллэргэ сәбиэт чиликтэргэ төлөбүрдээх өнөһү өнөрүгэ сөптөөх техника суоһун эбэтэр баар да буоллаһына олус мөлтөһүн бәлиэтээтилэр.

—Биир автобустаахпыт, онон харчылаһабыт. Трактор оскуола оттон уу баһар массына ЖКХ киһинэрэ, аны культурнай дьааллалартан кирибитти кулууп бәлиэтин управлениетигар отчуоттуур, мизэх иликтэ туһулуур туох да суох. Онон, сир нөһүөгүн хомуйарым таһынан, өнө өнөрөн бачка харчыны киллэрдим дириим кэһин, —диэтэ Төлөй баһылыга И.Н.Аммосов. А.А.Шадрин бу болпуруоска бәлиэктээн уһулуубакка, инникитин даһаны болбомото киһигэр туруорулуубун тоһоһолоон бәлиэтээтэ уонна аһар-суоттаан үлэстэн, кооператив үлэтин көдүүстээхтиг туһанан, үлэрыноһун, өнө рыноһын тэрийингэ үлэ ытыллыахтааһын эттэ.

Общественнай бэрээдэги бөһөрөгөтүүгэ Сылан нэһиликтэ дьаалтатын ыктар үлэтин туһунан баһылык И.В.Башарин иһитинэрдэ. Сылан— улууспут биир улахан нэһиликтэ, манна 1189 киһи олорор. Арыгы иһэн баран общественнай сиргэ сылдыны 30 түбэлтэгэ тахсыбыт, ааспыт сылга 20 эбит. Бу дьыл арыс ыйын көрдөрүүтүнэн түөрт холубунай буруй өнөһүлүбүт. Күлүгэһинээһин сэттэ түбэлтэгэ бәлиэтэммит. Общественнай бэрээдэги харыстааһынга нэһиликтэ иһитин комиссия тэрийбиттэр, урукку сылдар үгэстэрин сөргүтэн таһаарысты суут дьэни өнөрбуттат. Ону сәргэ 12 киһиттан турар народнай дружинаны тэрийбиттэр— бу барыта олохтоох баһаарынай дело байыастара. Киһилэр участкавой милиционерга көмөлөһөллөр, ыгырыларга сылдыбаллар. Участкавой инспекторунан Н.А.Макаров үлэлиир. Киһиэхэ көмө быһыһыллыбит. Бичаттары кытары үлэһэ общественнай төрүккэ инки киһи нөһөрүүска бэрээдэгинэн сылдыар, бастайаһынай үлэһэһин суох. Онон бу өтүгэр улуустаабы ыччат управлениета эмиз үлэһитэрэ наада буолбут. Общественнай бэрээдэги бөһөрөгөтүүгэ үлэ биир сүрүн хайыскатынан чөл олоһу пропагандалаһын буолар. Маньаха үлэ оскуоланан итинэн общественнай түмсүүлэричэн-

төрөһүттэр комитеттарынан, иһэлэр, аһалар Сүбэлэринэн, түөлбөлэринэн барар. Арыгы иһэр дьону кытары үлэһиттэллэр. Ол түмүгэр 10—12 киһи эмиттэпит. Дьарыктаах киһи чөл олохтоох буоларын чорботон оскуола өһөлөрүн туһалаах дьарыгынан хаһыт— кыһынын үөрэһи таһынан спортивнай дьарык, сайынны өтүгэр үлэ-сынныалак лаһырдарга, дьэһ кэргэн биридээдэлэрэ тэриллэн үлэһиттэр. Бу болпуруоска тыл эһитт улуус баһылыгы солбуһааччы И.И.Яковлев ытыллар үлэ үтүө өрүттэрин (участкавой инспектор Н.А.Макаров кыһамнылаахтык үлэлиирин, ДНД-ны таһыгастаахтык туруорбуттарын, түөлбөнэн үлэни, общественнай Сүбэлэри) бәлиэтээн туран, бэрэбиэркэ түмүгүнэн бу дьыалаһа көстүбэтин ыйда. Ол курдук, чөл олоһу киллэрингэ нэһиликтэ тэриктэлэрин кытары дуоһабардастыбит дьэни тыл таһаар эрэ бар, общественнай бэрээдэги бөһөрөгөтүүгэ туһаайылаһыт дьааллар былааннара, программалара суох, маньаха сыйыһаннаах мунньахтар бөһөрөгөһүллэра өнөһүлүбүттаттар. Бу барыт үлэ ситэһэ суоһун таһынан системалаһматтарын туһулуурун бәлиэтээтэ.

Культура управлениетин бухгалтериятын ревизиялаһын түмүктэрин туһунан финансовый управление начальнига М.М.Оконешников иһитинэрдэ. Чакыр нэһиликтэ баһылыга А.М.Кирилин улуус дьаалтатыгар үлэһэ аһамытынан, Чакыр нэһиликтэги схода уонна уопсай мунньага баһылыгынан Иннокентий Афанасьевич Филипповы талбытын биһгэртэтин буолла.

Дьаалата Сәбиэтэ бу болпуруостары сәргэ Саха Республикага суверенитеты ыһыммыта 10 сыйын бәлиэтир дьааллар былааннарын итинэн Чурапчы улуунун бочуоттаах гражданина, СР культуратын үтүөлээх үлэһитэ Г.Д.Ефимов аһын үйэтитини туһунан болпуруостары көрдө. Бары болпуруостарынан туһааннаах баһаарыһалар ыһилиннылар.

Р.СИБИРЯКОВА.



Хаартыскаларга: Чурапчы алын сүһүөх оскуолатыгар биһин күнүгэр аһамыт маһнайгы чуораһ күһдәрдә.

С.А.Нөһөгөрдөв аһынан Чурапчы орто оскуолатын 5"а" кылаһыгар (салаһааччы О.Г.Полова) кыһалас чаһа.

Сага үөрэх дьылынан!

Ытыктабыллаах учууталлар, иһтэһинилэр, күндү төрөһүттэр, өһөлөр, эһигини барыгыһын сага үүммүт 2000-2001 үөрэх дьыла саһалаһытынан иһитик-иһитниктэрдэлибит.

Ааспыт үөрэх дьылыгар улуус үрдүнэн барыга 5256 өһө үөрэммиттэн үөрэһэр ситиспитэ 99,8%, хаһысты-баһа үөрэммитэ 42,5%, таһоспитэ. Ситин-хотуу агтестатын ылар экзамеһнар түмүктэринэн 2 өһө кыһыл көмүс медалынан, 9 өһө урун көмүс медалыстарынан буоллулар. Улууспут оскуолаһара, уһуһаһанара өһө үөрэһитин-иһитини курдук уустук, мындыр уонна сыралаах үлэһитин үгүс ситиһинилэрдээх түмүктээтилэр. Ол курдук, нуучка тылыгар Лена Торгунова (ЧУГ) Смоленскайга буолбут Россияйскэй очкай олимпиадаһа ситиһинилээхтик кыһына, гимназия 4 үөрэһэһиттэ омух тылыгар республикатаһы олимпиадаһа чарылхаһыт кыһыннылар. Сылан ырыһыт өһөлөрө Санкт-Петербурга, Москваһа ыһаа конкурстарыгар, "Күөрэгэй" образцовай аһамбыланы өһөлөрө "Россияйскэй восход" фестивалыга ситиһинилээхтик кыһыннылар, Республика хамаандатын састаабыгар кириэн бастын спортсменнарбыт. "Азия өһөлөрө" Аан дойдутаһы спортивнай күрэхтэһинилэргэ үрдүк көрдөрүлэһинилэр. Ол курдук, 100 харахтаах дуобакка Д.Постникова (ЧРОСИО), сүрүүгэ К.Тоголев (ЧСШ), П.Полов (ЧРОСИО)

кыһыл көмүс мэтээл хаһаайыһынан буоллулар.

Сайын устага 22 үлэ-сынныалак киһинэригэр 54 лаһыр үлэһиттэ. Манна барыга 2610 үөрэһэһити сырытта. Үчүгэй үлэһиттэринэн бәлиэтибит "Тойтоон" (сал.И.Г.Макаров), Чакырдаһы "Дьөһүр" (сал.С.И.Михайлова), "Кустук" ОРЭЧК (сал.Н.И.Протодинкин), "Маарыһаан" (Дирин), "Хочуута", "Хонго" (Сылан) үө.д.а. лаһырдары.

Быйыл сайын үөрэхкэ кириин түмүктэргэ кубаһаһа суохтар. Ол курдук, 399 выпускник бүтэриһиттэн 187 өһө үрдүк үөрэхкэ киридилэр. СР Президентэ М.Е.Николаев уураһыһан 1999-2000 сыйлар өһө уонна өһө спордун сыйларынан бәлиэриһлэн элбэх сага саһалаһыһнар ытыһыһыһылар. Правительствө, үөрэх министрствөга үөрэхтэһин сайдыһытыгар улахан соругу турустар. Ол курдук, араас тиһтээх оскуолаһар, орто уонна үрдүк үөрэх тэриктэлэрэ аһыһыннылар. Улахан ситиһинэн буолла: Одуулуһунга школа-лицей, улуустаһы гимназияһа СГУ ИФФ-тын уонна Нерюнгригаһы филиалына колледжаһына бөһөхтөрө аһыһыннылар.

Сага үөрэх дьылыгар улуустуу бары учууталларыгар, иһтэһитлэригэр үлэһиттэргэ үрдүк ситиһинилэри, дьөһүн доруубуйаһы, дьөһү-соругуну баһарабыт.

Улуустаабы үөрэх управлениета.

Редакция почтатыттан

Уот утабын сыыйан

Улууствааы электрической уот ситимин Мындабаайтаабы учаастагын маастара И.С.Сысолятин этэринэн, бу дыбуус коллектив үөлээнги саллататын дыһалынан, Амма улууһуттан араарыллан Чурапчааабы ситимгэ бэриллибитэ быйыл иккис сыла эбит. Үлэһиттэр ити уларытыыны сирбэттэр.

Манна монтердарынан И.И.Абрамов, С.К.Максимов, В.В.Павлов курдук өр сылларга куоһанан балай да опытырбыт дыоннор үлэһиттэр. Сааһын тухары тиир көлөнү кытары айаргаспит биэр эмэ чиккэ, дыон-сэргэ ытыктабылын ылар А.Н.Петров "Эл-131" массынага түүннэри-хүнүстэри сылдыарга мэлдэн бэлэм буолар. Охранигынан П.П.Харитонов үлэһир. Кини техника уонна электротехника бопуруостарыгар анал үөрээ да суох буоллар, бэрт мындыр, сорох-сорох үрдүк үөрэхтээхтэри "буордуур" кийи. Аны мас ууһун бастыга, Мындабаайтаабы кини уран тарбааа тийбэтэх дыһаллаах ыал бэрт аһыах буолу.

Бу тэттик коллектив 10 квт. кыамталаах 92 км, 35 квт кыамталаах 46 км Мындабаайтаабы-Мырыла-Даага Аммата электрической ситим линиятын, уонунан ахсааннаах тран-

сформатордары хөрөр-истар. Быйыл Чураччы-Сулбаччы линиятыгар 5 га просека солооммут, 0,4 уонна 10 квт. линиялар остуолбаларыгар бөгөргөтүү оһоһуллубут. Кэлэр өттүгэр бөһүөлөк иһинээби уот остуолбаларын бетон сваяларынан бөгөргөтүү оһоһулларын былаанньыр.

Үтүө дыһаланы тэнитэн, олоххо киллэрингэ харааха бырабыллар тэрээһиннээх үлэ-хамнас ытыгыла турар, "2000 сылга-2000 үтүө дыһаланы" дыһалга кыттыһан, улууспут электрической ситимин үлэһиттэрэ "Кустук" ОРЭЧК уотун балаан ыйыгар тардан бэрээргэ кэскиллээх дуогабары түһэрситтэр. Үлэни толорооччунан олохтоох учаастак үлэһиттэрэ буолуохтаахтара быһаарыллыбыт.

Хонон турдах ахсын кэлэн иһэр курдук, халлаан тымныаан үлэни-хамнаһы үмүрүтэн иһэргэ күһэйэр. Ол сизринэн, электро-уот ситимин Мындабаайтаабы учаастагын үлэһиттэрэ бэйэлэриттэн тутулукутаабы, кыстыгы этэннэ туоруур иннинтэн былааннаах үлэлэрин күнүнэн аттаран, ис кыахтарын ааһынан уот-утабын сыыйаллар...

Гавриил ПОПОВ, журналист.

Кэрэ айгэтигар

Үөрүүлээх түгэннэр

Ааспыт үөрэх дыһыгар, ахсынны бүтүүтэ олунньу саһата, Москвага ойуулуур-дүүһүнүүр искусство айгэтигар Саха Республикатын үөрэнэччилэрин улахан быыстапкалара буолан ааспыта. Онно барыта 200-тэн таһа үлэ туруоруллубуттун. Хатылы орто оскуолатын "Эдэр художник" куруһуокка дьарыктанар оболор үлэһиттэр 10 композиция кыттыбыта. Быыстапка түмүгүнэн, сэтэ оробут РФ региональной политика министрствотун, РФ художниктарын Союһун, Бүтүн Россия нуруоттарын икки ардыларынаабы културнай уонна гуманитарнай түмсүүлэрин Ассоциацияларын итинэн нуруоттар икки ардыларынаабы обо художественной галереятын дипломнарынэн бэлэстэммиттэрэ. Ордук чаһылаах үлэһит Аня Николаева РФ културатын министрствота II-с степеннээх Диплому, онтон куруһуок салайааччытыгар Эбэрдэ суругу туттарбыта. Маны сэргэ куруһуок тобус бастык чилиэнэ СР културатын министрствотун өйдөбүннүк бэлэхтэрин ылылар. Кинилэр истэригар бааллар-Валера Павлуцакдар, Туйаара Догдонова, Аня Николаева, Алена Ер-

шова, Паша Алексеева, Вова Ершов уонна Оксана Попова.

Калинин сылларга СР Президентэ уонна Правительствота үлүлүчү дьобурдаах үөрэнэччилэргэ улахан болгомтолорун уураллар, оболор салгыы сайдалларыгар кизэн ааргыгы арийаллар. Ол курдук, "Барсары" фонда иһинэн быйыл сайын Исык-Кулга ойуулуур-дүүһүнүүр искусствонан умсугуйан дьарыктанар оболору анал лаабырга ытан үөрэттэрдилэр, дьарыктаатылар. Бийиги оскуолабытыттан Сайына Попова уонна Чураччытаабы музыкальной оскуола художественной кылааһын үөрэнэччигэ Сахаага Попова сылдыан, сонун сирин-уотун көрөн, биллилээх художниктарга дьарыктанан кэлдилэр.

Күөх дуолга көнгүл сыйнаамыт оболорбут бараксаттар кэрэ айгэтигар умсулбанныра сана үөрэх дыһын үөрүүтүнэн салганан дьарыктара тахсыылаах, сайдыылара тэтимнээх буолуо диин эрэнэбит.

Иван БИЛЮКИН,
Хатылы орто оскуолатыгар
"Эдэр художник куруһуок
салайаачыта.

Оҕо аймах уонна оҕо спордун сылыннан

"Океан" лаабырга сыйнааным

Мин быйыл сайын Владивосток куоракка баар "Океан" лаабырга сыйнааным. Дьобуускайтан барыта 42 оҕо буолан бэс ыйын 27 күнүгэр көтөн тийиһиппит. 21 оҕону "Бригадница", 20 оҕону "Китенок" диин сайынны дружиналарга, оттон минин "Атланта" диин этэрээккэ ыыппытара. Бу нуруоттар култураларын үөрэтэр этэрээт эбит. Бастаан сорохтох сахабын диин хомойор этим, онтон билсэн, бодоруһан, тэннэ оонньоон бэркэ сырыттым.

Лаабыр үрдүнэн "Школа досуга" үлэһиттэр. Онно маһиялтан сабалан араас куруһуоктар бааллара. Мин картопластикаа дьарыктаммытым. Сменабыт түмүгэр куруһуоктарынан "Дизайн-шоу" диин быыстапка-конкурс буолбута. Мин оһоно бастаабытым. Саамай үөрүүлээх диин, аһын да көрүүнүгэ мкэстэлэспит оболор бары Саха сириттэн сылдыаллар эбит. Онон сахалары талааннаахтар эбит диин сөхпүттэрэ-махтайбытара.

Манна үгүс оҕону кытары добордослутум. Мин ордук Эржена, Баирма уонна Сасэма диин бурят кыргыттарын кытары сөбүлээн бодорустурум. Кинилэр саха културатын интэриһиргээбиттэрэ. Бэйэбит тылбытынан хардарыта уонна диири ахсан ааһарга үөрэтисиппит. Буряттар, тывалар уонна бийиги сахалар тылбыт олус майгынаһалларын оһоно олус сөхпүтүм. Мин бу лаабырга сылдыбыт 21 күннэрбин олоһум биэр саамай дьоллоох күннэригэр ааһарым. Манньык түгэн бэлэхтээбит дьоммор- Мугудайдаабы "Бага санаа" Ивановтар авторской оскуола-ларын салаалатыгар, "Туосчаан" куруһуок салаанааньытыгар А.Ф.Око-нешниковаа, улууствааы үөрэх ул-лаанньытыгар уонна төрөппүттэр-бэр олус махтанабын.

Мугудай, Рая НЕУСТРОЕВА.

Улуус тэриллибитэ 70 сылыгар

Субуруускай ыйбыт суолунан

1932 сыллаахтан ыла Болтоно уонна Хатылы Амма өрүс эңэр олох-суйбут ыаллара колбоһон. Нестер Саавинч Соловьев аатын ылан биэр нэһилиэк буолбуттара. Эмиэ бу сыл икки колхоз-"Кыһыл Мырыла" уонна "Амма кыһата" колхозонор Автономия 10 сыла" диин буолбуттара. Нэһилиэк кинини ханна онорор туһунан үгүс моһкуур тахсыбыта. Хатылылар, ордук Николай Саавинч Соловьев, Хорбут үрдүгэр оноруохха диин эгэллэрэ. Оттон болтонолор итинэн Бодурга, Чөкчөнөбө олоросчү хатылылар Мырылааа диинэр куолаһынан кыһыт, нэһилиэк киниэ Мырылааа буолбута. Аны санаатааха, Н.С.Соловьев туруорсуута сөптөөх эбит. Бөһүөлөк Амма өрүс үрдүгэр Хорбукка туруута буоллар, үчүгэй буолуо этэ. Оскуола аан-бастаан 1925 сыллаахха Николай Антоновин Сергеев балаан салдаһынаах ампаар дьэтигэр аһыллыбыта. Бастакы учуутал Илья Кирилловин Пинигин этэ.

Колхуоһу аан-бастаан 1930 сыллаахха тэрийиппит. 17 хаһаайыстыбалаах "Кыһыл Мырыла" диин этэ. Тэрийэччилэринэн К.Е.Сивцев, Р.Е.Мас-саев, И.Г.Попов, П.С.Попов уонна мин буолбуппун. Бодонсуйбут колхуоһу тэрийэ, мунунаахтык Николай Дмитриевич Субуруускай, оһоһолорго райиспол-ком председатели, хирбитэ. Сага колхуос салаатын бэйэтэ сүүмэрдээ-битэ, талларбыта. Ити 1932 сыллаахха саас этэ.

Мин Чураччыга ШКМ оскуола сэт-тис кылааһын бүтэрээри сылдыан бу мунунаах кыттыыны ылыбыт. Дээ ол кэмтэн ыла үйэ анара кэм ааста... Бу 50 сыл устата дөйдү үрдүнэн араас дыкти собыһиелар, уларыһылар аастылар. Мин 1932-1935 сыллардаахха Дьобуускайдаабы медицинский техни-

куму бүтэрэн, Томмот оройуонугар ба-ран икки сыл фельдшеринэн үлэһэ-битим. Эмнит идэтигар минин Н.Д.Субу-руускай салайбыта. Кини этэр этэ: "Са-халар быстан эрбэит, сэллик ыарыы си-эи бүтэрээри тына. Онон эи, эдэр кийи араа буол, үөрэн, бу ыарыыны кыймааха хаада,"-дидэн. Кырдык, оччолорго сэллинэн ыалдыын-өлүү олус элбэх этэ. Ыл айы угуоһ, бил-чахай уонна тыга сэллинэн ыалды-ар оболор, улахан дьон бааллара. Том-моттон 1937 сыллаахха Москвага араа үөрэээр үөрэнэ барбытым уонна 1942 сыл Аба дөйдүгү көмүскүүр улуу сэ-рин буола турданына, Казаһаабы ме-дицинский институту бүтэрэн, араа дипломун ылан фронтга военврач буол-лан барбытым. Икки анар сыл арбаа фронтга сылдыбытым. Тылһыннанан ахсааннаах Советской Армия байыас-тарын уонна офицердарын өлөрөн быһыһырга, эмгигинэн уоттаах сэрин ортотунан түбүктээх үлэһэ сылдыан баран, бирдэ ыараханьык бааһыран, бирдэ контузияланан дөйдүгэр эр-гиллэи кэлбитим. Ити 1947 сыллаахха этэ. Онтон ыла Н.Д.Субуруускай ый-быт суолунан үлэһин сылдыбын. Бый-ыл 70 саасын туолабын. Онтон 42 сы-лын дьон доруобуйатын, олосун туһугар аһаатым, оһоно махтабын Чу-раччы чулуу уолугар, убайбар Н.Д.Су-буруускайга аһымбын. Оттон мкэжэ эмтээбит ыарыһахтарын махталла-ра-дьол.

Дмитрий Титович
БРЫСКАЕВ,
сэрин уонна үлэ ветерана.

Бэс ыйын 14 күнэ 1982 сыл.
Нэһилиэк музейин архивыттан ылан бэһээккэ А.Е.Махаров бэлэмнээтэ.

"Эрэл" эриэккэс күннэрэ

Анна эбэ кытылын өһөйөн турар Мындабаайы бөһүөлөгэр сааһын ахсын үгүс оһоно үмүрү тардан, күөх сааһынга көчүтүн хас даһаны лаабыр үлэһэтэ. Олоргон бирдэстэрэ-чааста-тык ыалдыар мөлтөх доруобуй-алаах итинэн инбэлиит оболор-го аналлаах Эрэл лаабыр. Бу лаабыр быйыл төрдүс сылын үлэһэтэ. Манна сылдыан сыйна-аммыт, энтэммит оболор бэйэлэ-рин санааларын суруйбуттарын бэрээбит.

ЛААБЫРБЫТ БАРАХСАН

Лаабырбыт аһыллыта от ыйын 10 күнүгэр буолбута. Барыта 18 хонук устата улуус үрдүнэн 21 оҕо, 11 уол, 10 кыыс кэлэн доруобуйабытын бөгөргөтүбүт. Күн айы араас дыһал-лар, көрдөөх күрэхтэһиилэр тэриллэн ытыгылыбытара. Ол курдук, Нелтун бырааһынныга, Кыыс Куо уонна Урун Уолан күрэхтэһиилэр, брей-ринг ин-теллектуальной сонньуу, урууһу кон-курса, төрөбүт күн дьоро кыһэлэрэ уо.д.а. буолбуттара. Күннэ түөртэ аһыбыт, иккитэ-үстэ сөтүөлүбүт. Сэ-биэдиссийинэн Ирина Ивановна, итэ-рииччилэринэн Туйаара Исаановна, Марфа Григорьевна, нэһиликчилэринэн Мариан-на Сергеевна, Татьяна Герасимовна, Полина Константиновна, Людмила Ивановна уонна минивигэс астаах по-варыбит Елена Павловна олус болгом-толоох, кыйаменнылаах дьоннор. Бу лаабыры, чабдигирдэр дьарыктары мин олус сөбүлээтим. Эһиил сайын эмкэ кэлиэбим.

Гая ДЬЯЧКОВСКАЯ.

ДЬОЛ ТААҢЫН КӨРДӨӨБҮПҮТ

Бийиги, ус бырааттыылар, манна олус үчүгэйдик сыйнааньыбыт. Лаабыр-быт Амма өрүс үрдүгэр бэс ойуур иһигэр турар. Салгына олус да үчүгэй буолар эбит. Куйаас күннөргө өрүскэ сөтүөлээтибит, кытыл кумабар оонньоон дьол тааһын көрдөөбүпүт. Хаста даһаны тыаа ээккурсияга сы-рыттыбыт. Дьыдыһаннабыппит. Сугунна-абыппит. Бу курдук дьобуһа сыйнаа-мыллыт, эмтэммит иһин лаабыр ба-ры үлэһиттэригэр махтанабыт.

Үргэл, Герман, Сидор ПОПОВТАР.

ЭЛБЭХХЭ ҮӨРЭННИМ

Мин бу лаабырга үгүсү үөрэн-

ним, элбэх дөбөттөрдөнүм, Араас ырыаны, оһөнүүлары биллим. Күн айы сөтүөлээн, күн уотугар сыйлама-ан доруобуйабын чабдигиртим. Бу эри-эккэс үчүгэй күннээх "Эрэл" лаабыр үлэһиттэригэр бары үчүгэин бабара-бын.

Вероника ЯКОВЛЕВА.

СЫЛТАН СЫЛ САЙДА

ТУРУОХТУН

Оҕо эрдэхпиттэн инбэлииппин. Манна быйыл үгүс сезонуун сыйна-анан, дьобуһа сөтүөлээн, айылбаа ас-тына сырыттым. Оболору кытары дөбөрдөстүм, бодордустум. Сөтүөлүүр олус туһалаах. Инники өттүгэр лаабыр-га закаливание уонна массаж курдук чабдигирдии быстыспат көрүгүнэри киллэрэллэрэ буоллар. Оһөнүүтү тэ-рийэргэ оболор саастарын учуоттооһо баар эбит. Наар уһууһан өрөтүн оһөнүүтүн оһөнүүпкө. Бу лаабыры тэрийэ үлэһиттэр тэригэллэргэ УөҮО-га (нач. М.А.Никифоров), Дьыбэ иһин-үөрэтин Кинигэр (дир. А.П.Пе-ревалова) уонна лаабыр коллектив-гар махтанабын. Аны да лаабырбыт ба-рахсан баар буола туруохтун, сыл ах-сын саһаттан саһалы сайда-үүнэ ту-руохтун.

Люба ЛАВРЕНТЬЕВА.

"ЭРЭЛ" - БИИГИ ЭРЭЛБИТ

Кини олосор күн сардаһата, сал-гыт, уу наадатын үкэсүбүт билэр. Ол тынан баран хас бирдирин оро бу тыһы-наах буолуу нуорматын нөдүүстээх-тик туһанарыгар сөптөөх усулуобуйаны бийиги сатаан тэрийбэппит. Мин сэг-нин Вероника Яковлева бу лаабырга икки сыл устата олус сөбүлээн сырыт-та. Ити иһин лаабыр бары үлэһиттэри-гэр бийиги дьыбэ күргэн сүрдээбин мах-танабыт. Арай бири этэһилин бабара-бын манна душ хаада эбит-сылаас, тыһыны уулаах. Амма эбэ сырдык, ыраас уугун туһанан дуһанар сирн тэ-рийдэххэ, оболор бараксаттар төһө эрэ абыраналлар этэ. Күн айы уонан ката-рыһахтара, оччобу кыһынын тыһы-ныылара аһыа этэ. Бу "Эрэл"-ы ыарыһах оболорго аналлаах сорохтох чабдигирдэр лаабыр, үгүс мөлтөх доруобуйааһа, инбэлиит оболор кэлэн эмтэнэр-сыйнаан сирдэрэ, бийиги төрөппүттэр эрэлбит.

А. ЗАХАРОВА.

Ыччат проблемата

Общественной-политической блок түмсүүтэ

Атырдык ыйын 24-28 күннэригэр Мындабаайыга "Кустук" экологической даавыр базатыгар "Илин энэр - 2000" дьэн ыччат общественной-политической блогун төрдүс дьаһала буолан ааста. Чураалчы улуунун ыччатын управлениета (начальник А.А.Захаров) кэрэ көстүүлээх Кыыс Амма кытылыгар иккис сылын илин энэр ыччат түмсүүтүн тэрийдэ. Мэнэ-Ханалас, Таатта, Тэмпо, Уус-Алдан, Чураалчы ыччаттарын делегациялара кэлэн, барыта отучна буолан спортивной ориентированьеба, эстафетага күрэхтэс-

тилэр. Итини таһынан, даавыр базатын тупсарыыга биэр күнү толору анаан ремонт үгүс үлэлэрин ыыттылар, бөх ыраастаатылар, саһаан туруордулар. Күн айы төгүрүк остуол тула түмсэн билиини кэмгэ ыччаты саамай долгутар үгүс болууростары дүүллэстилэр. Холобур, үөрэхтээх, дьарыктаах буолуу, чөл олох туһунан ирз-хоро кэпсэттилэр. Бу түмсүүгэ Дьоксуускайтан ыччат министровотыттан В.М.Ажигалова, "Эдэр саас", "Молодая пресса" хаһыаттар корреспондентнара кытыыны ыллылар. Ура-

ты түгэниэн Мэнэ-Ханалас улуунуттан Айыы үөрэбин тарбатааччылар И.А.Афанасьева, Т.Д.Лукина кэлэн ылдыытааһыаннара буолла. Кинилэр итэбэл, сизэр-туом күннэри олох ирдэбилэ буолбутун туһунан олохтоохтук кэпсэттилэр.

Бу түмсүү үлэтэ эһилги үлэ былаанын торумнааһынынан, резолюция ылыынан, бу ылыллыбыт дьаһалларга ыччаты ыкырыынан түмүктэнэ. Бизс пуунаах ыччат резолюциятын ылыныллылар. Онно киирэллэр "Илин энэр - 2000" блок туһунан сырдатар про-

погандалыыр үлэни ыытыы, 2001 сылга илин энэр улуустарыгар ыччат тутар эгэрэстэрин тэрийи уонна сизэр-майгы сатарыйыта үксээбитинэн, ыччакка Айыы үөрэбин тарбатыыга үлэлэһи, ону таһынан, күөх тыабытыгар шёлкопряд үөн тарданан айылба айгыраалына күүһүрбүтүнэн, олохтоох дьаһалтан кытта таһы үлэлэһи, итинэн айылба харыстабылын оскуолага предмет быһыытынан киллэриини туруоруустулар.

"Илин энэр - 2000" ыччат общественной-политической блог, улууспут ычча-

тын управлениета Мындабаайы кэбилэнгин баһылыгар М.Г.Кожуровка, "Кустук" экологической даавыр начальнигыгар Н.И.Протодьяконовка, үлэһиттэргэ Э.А.Трофимовага, М.Н.Сергеевага, А.К.Саввинага, кэбилэч ыччаттарыгар Р.Дьячковскайга, К.Николаевка, В.Павловка, С.Федоровага күүс-көмө, тирах буолбуттарыгар махталларын тирэрдэллэр.

М.ЗАХАРОВА.

Чураалчы сэл.

Оскуола олобо

САГА ОЛОХ КҮҮҮЧҮНЭН

Балаган ыйын 1 күнэ — били күнэ. Бу күнтэн улууспут киинигэр, нэбилэктэргэ сана үөрэх дьыла сабаланаан оскуолалар сырдык аанара тэлэчи аһыллар. Хас бириэни килиэхэ үөрэх бастакы күнэ туох эрэ ураты, олус кэрэ, сырдык, чабылхай өйдөбүлү хаалларар. Сайын сыннааммыт, сэмэ эбиммит оболор сибизэй кырааска, сибэки дьерботун сытынан туолбут кизг-куог кылаастарынан тарбаһан билин-көрүү кизг аартыгын устун айаннара сабалана.

С.А.Новгородова аатынан Чураалчы орто оскуолага улууспутугар биэр саамай улаханнара буолар. Быйыл манна 5-11 кылааска дизри барыта 800 обону 80 учуутал нитиз-үөрэтэ. Сага үөрэх дьылын хайдах көрсөн эрэлэрин туһунан үөрэх чааһын сэбиздэсэйин Т.В.Павлованы көрсөн кэпсэттим.

Быйылгы үөрэх дьылын көрсөх хас сыл айы буолар бастах өрөмүөннэр ытыллынылар, о. э. кырааска-лааһык, исбизскэлээһин, мизбэли сакардыы, сууһу-со-туу уо.д.а. Кылаас салаааччылара кабинеттарын төрөллүттэри көмөлөһүннэрэн онордулар. Быйыл учууталлар олорор икки квартиралаах уолсай дьизэлэрэ үлэбэ киирдэ, икки этээстээх эргэ оскуоланы көтүрэн, бастакы этээһин өрөмүөннээн мастерской окостор былааннаахлыт.

Кадрьынан толору хаачылыныныбыт, арай билиини тургуунан история учуутала суох. Онтон учебник чааһыгар мөлхөхтүт. Министерство ыһтар учебниктара, биллэн турар, хас биридди обобо барытыгар тийбэттэр, ол иһин оскуола библиотекатын үлэһиттэрэ төрөллүттэртэн 60-нуу, элбэх оболоох ылартан 30-туу солкуобай харчыны хомуйан тийбэт учебникти атылаһы тэрийбиттэр. Онуо сорох төрөллүттэр ситэ-хото биэрбэккэлэр учебниклыт 80 % эрэ тийэр. Быйыл эмиз үөрэх министрствота дотация харчы көрөн, басто да буолбатар, оболорбутугар чэлэки сыаналаах итин аһылык көрүллүө. Ону таһынан, бэйэбит кэтэх хаһаайыстыбабыт, пришкольной учаастаклыт үүннэрбит обуруот астарын: огурсуну, помидору туһуан, кортуоппуйу, сүбөкүлэни,

моркуобу, редискэни, укрупбу онтон да атын аска туттулар тумалары хаһаанан эбизскэ оностобут.

— Тамара Васильевна, ааспыт үөрэх дьылын түмүгүнэн хас обо үөрэххэ киирдэ, туох ситиһиллэнигини?

— Оскуолабыт коллектива эдэр, орто сааһа 35, улахан анара үрдүк үөрэхтээхтэр. Учууталларбыт сыалларын-соруктарын сөлкө туруорунан, обо оскуоланы бүтэрэн олоххо бигэ эрэллээх, толору билилээх, сөбүлүүр идэлээх тахсарыгар күүскэ үлэлииллэр. Ол түмүгэр, былырыныгыттан үөрэххэ киирини сүрдээһин үрдээтэ. 1999-2000 үөрэх дьылын барыта 80 обо бүтэрбититтэн 60-на үөрэххэ туттарсыбыта. 35 обо үрдүк үөрэх тэрнитэлэригэр киирэн, СГУ, тыа хаһаайыстыбатын академиятын студентнара буоллулар, онтон 15 обо орто анал үөрэхтэргэ, колледжтарга, арыйах обо СПТУ-ларга киирдилэр. Билигин даһаны экзаменнарын туттара сылдыар оболор эмиз бааллар. Уолсайынан, үөрэххэ туттарсыбыт оболортон бизс эрэ обо киирбэтэ. Биһиги оскуолабыт базовой буолан, сэлэиннэ араас социальной балаһыанньалаах оболоро үөрэнэллэр, онон үөрэххэ киирини үрдүк бырыһыана хайдах да кыаллыбат. Үөрэххэ кииринигэ бэлэмнээбит, көмө, сүбэ-ама буолбут учууталлары: математик Е.С.Парфенованы, биолог А.А.Пижигинаны, химик В.И.Егорованы, биолог А.С.Яковлеваны — бэлэтиэххэ наада. Итини таһынан республиканскай таһымнаах конференцияларга, конкурстарга ситиһиллээхтик кытталлар. Ол курдук, В.Е.Макарова математика, В.Д.Попова СР отличнига, история, С.Д.Попов история, Т.М.Пестерева үрдүкү категорияларга, сага тыла уонна литературата, М.С.Слепцова Россия отличнига, биология, Д.П.Коркин информатика уо.д.а. учууталлар былырыныгы үөрэх дьылын түмүгүнэн үчүгэй үлэлээхтэринэн биллээлэр.

Оболорбут сүрдээһин ситиһиллэниилэр. "Кэскилгэ хардыы" республиканскай, "Башаринскай аабылар", "Маарыкчаан аабылар" улуус иннинэги конкурстарга улуус иннинэги конкурстарга Катя Кусурсуэ (салайааччы төрүт культура учуутала

М.П.Заболоцкая), Надя Матвеева (салайааччы саха тылын уонна литературатын учуутала М.А.Борисова), Лена Максимов (салайааччы математика учуутала В.Е.Макарова), Люба Янцен (салайааччы история учуутала В.Д.Попова), Саргы Сивцева (салайааччы химия учуутала И.А.Чикаева), Ника Аммосов (салайааччы нуучча тылын учуутала О.Г.Попова), Гоша Макаров (салайааччы математика учуутала В.Е.Макарова) ситиһиллээхтик кытытытара. Улууска ытыллар олимпиадаларга бары предметтарга бириннээх мизстэлэргэ тиксэн сүрдээһин үөрдүсүттэр. Онтон культура өттүгэр "Күөрэгэй" ансамбылыт "Полярная звезда" республиканскай тирэри күрбэр төрдүс сылын лауреат аатын ылбыта. Р.Р.Саввин уһуйбут оболоруттан төрт обо культура колледжгар, музыкальной училищегэ үөрэххэ киирдилэр. Бу барыта, биһиги оскуолабыт культура уонна наука эйгэтигэр тардыһытын түмүктэрэ буолар.

— Быйылгы үөрэх дьылыгар үөрэтим, итини хайыскатыгар туох сага уларыйыы баарыи?

— Үөрэхпитин гуманитарнай, математическай, естествоннэй кылаастарынан наардаан үөрэтэбит. Манна оболор сүрүн үөрэхтэрин таһынан профилларын дьиринэтэн үөрэтэлэр уонна сүрүн үөрэх таһынан эбиэт кэнэ эби дьарыктаналлар. Быйылгыттан лаборатория-оскуолт буолуохтаахпыт, ол аата Дьоксуускайдаавы педагогической институт лабораториятын быһыытынан кафедраларынан арахан үлэлиилит. Педагогической кылаас дизн аһыллан обону иитэр-үөрэтэр өттүгэр дьиринэтэн үөрэттихлит. Лаборатория-оскуола буоларбыт докумуоннарын былырын саас толорбулут. Оскуолаба манньк хайысхалаах обону иити-үөрэти, биллэн турар, обо кэлини өттүгэр идэтин сөлкө таларыгар улахан көмө буолара саарбаба суох.

Сага үөрэх дьыла үүммүтүнэн бары учууталлар, оболору ээрдэлэнибит, үлэлэригэр, үөрэхтэригэр үгүс ситиһиллэри баарарыт.

Кэпсэттэ С.БОРИСОВА.

Норуот эмчитэ. Ити тылы иһиттэххэ, айылбаттан айдарылаах, ураты талааннаах, бэйэбит испититтэн тахсыбыт саха эмчиттарин саныы түһэрбит чуолкай. Кинилэр тус-туһунан ньыма-лаах, суоллаах-нистээх буоллааччылар эрээри, бары бири тугуһаллар — ол ыарыйаһы үтүсүдүү. Мин ону-куо дьонтон биридэстэрин — Г.С.Рожин туһунан кэпсээхпин баарарыи.

Гаврил Семенович 1945 сыллаахха сулумнас сүүрүктээх, кэрэ айылбалаах Алдан оруһу өкөһө олорор Уус-Алдан-улуунун Чэриктэйгэр кеннөрү колхозтаах Семен Николаевич уон-

дунчугу күөрэччи көтөхлүтэ. "Туймаада" стадион аһыллытыгар Ньургун Боотуру арыйлаабыта.

Гаврил Семенович пенсияга тахсан баран аны дьонун-сэргэтин араас ыарыһалартан, түктэри дьаллыктан эмтээһиннэ турмуута. Сүрээни, хаан баттаһынын, быар, үөс, ньиэрбэ, сүһүөх ыарыһаларын, арыгыга охтубуттары эмтээһин үтүөрдэн махталы-баһыыбаны ылла. Кини эмтээх отуманы хото туһанар. Дьыл кэмтээн көрөн тыаны-маари кэрийэн наадалаах үүнээһинэрин булаттыыр. Анаабыт отугар-маһыгар хайдах туһаныахха сөптөөбөр ре-

Сөдөх идэлээх дьон

Алгыстаах эмчит

на Вера Михайловна Рожиннарга үтүс обонон күн сирин көрбүтэ. Ийтэ дьонно-сэргэбэ Чэриктэй Бизрэтэ дизн аатынан-суолунан биллэр, элбэи абыраабыт эмчит.

Уол обо сааһа, дьэ, ити Чэриктэйгэ ааспыта. Кэлин Дүнсүн оскуолатын VII кылааһын бүтэрбитэ. Колхозка үлэлээн иһэн 1964 сыллаахха Советскай Армия кэки-титэр ыгырыллыбыта. Челябинскайга "Н" чааска (оччолорго ити чаг: кистээһинэ туттуллара) сулууспатын сабалаабыта. Сулууспалыыр сылларыгар спортсмен быһыытынан чулуутун көрдөрбүтэ, бастакы разряд нуорматын толорбута, туйгун сулууспата медалынан бэлэтиэммитэ, командова-ние, төүрт төгүл махталы биллэрэн туран, чаас Боуотун кинигэтигэр киллэрбитэ. 1967 сыллаахха сулууспата бүтэн дойдугар эргиллэн Борогон промкомбинатыгар стюльдардабыта. 1974 сыллаахха суоллардар курстарын бүтэрэн идэ ылбыта уонна "Якутводмелиорация" ПМК-гар пенсияга тахсыар дизри үлээзбитэ.

Гаврил Семенович Саха АССР Верховной Сэбиэтиттэн, ССКП обкомуттан хас да төгүл Боуотунунай грамоталарынан наараадалааммыта. Ус ыгырыһыга селсэ-кэй сэбиэт де-уатыгынан быыбардаммыта. Аны комсучут ааттааһыт, сценкага, пьесага да оһньуур, өрүс илин энэригэр ПМК-лар күрэхтэһиллэригэр гиряны анныыһа тобус төгүл чемпи-оннаабыта. Мас тардыһар, теннистийэр. Борогонно ытыллыбыт тыа сирин спартакнадаларын алгыһынан аһыта, сирин-уотун арчылаабыта, спартакиада сабыллытыгар ку-

целт суруйар. Онон дьон мунаахсыһыбат, Гаврил Семенович атыттаран уратыта дизн кини ыраах олорон айылбаны албаан кестүбэт күүстэр нөһүө ыарыһахха көмөлөһөр. Холобур, ким эмит аймаба дуу, чугас кийитэ дуу Саха сирин хайа эмит муһугар ылдыа сугар буолларына, Гаврил Семеновичка кэлиэн көмөлөһөрүгэр көрдөһөр. Эмчит ыарыһах туга ылды-ыбытын этэн туран отун ыһтар, эмтэни сэрин-туомун толорторор. Оччосо кестүбэт күүстэр ыарыһахха дьайанар ыарыһытын ылгы-ыллар. Биэр дэриэбинэлээх кырдыбаастара оболорун ытыан ити курдук эмтэнэлэр эбит.

— Обо эрдэхпиттэн, уон түөртээхпиттэн, кистээн эмтирим. Оччолорго бобуу-лааба, дьон-сэргэ итэрийбэт өттө күлүү-элек тынара. Кэлин көгүл буолбутун кэнэ В.А.Кондаковка киирэн аһан-минээн үөрэммитим. Эмтээбит дьонум 80-90 бырыһыаннара туһанар. Кинилэри куттаабакка, куттарын-сүрдэрин аймаабакка, набыллык, кэимиэлэрин, санааларын көтөбөн эмтибин. Өтө көрөн балаһыанньатын билэн төлөбүрүн ыла-бын. Ардыгар олох да харда көрдөөчүм суох. Ыарыһах кыһалдаһыт, кыамматын эмизэ учуоттуохха наада.

Бар дьонум, бэйэбэ итэрдэллээх буолуу, туохтан да санаабытын түһэримэн. Ууруммут сыалгытын толоргоо кыһаным, куһаҥан кэмэлэһини үтүктүмэн. Ыларыны уталыппакка эмтэним. — диир норуот эмчитэ Г.С.Рожин. Алгыс баһа сыалан-нын!

С.НИКИТИН.

Чыаппара.

Сайынны үлэбит түмүгэ, сороктарбыт



Оттоолуунга улуус үрдүнэн быйыл 30000 тонна от, 350 тонна сингэс, эбии аһылык быһылынан дулаа, лабыкта, төрдүгэр астаах культуралар бэлэмнэнэхтээх этилэр. Бүгүмү туругунан 32198 тонна от бэлэмнэнэн былаан туолла. Ол эрэри улуус үрдүнэн көбүлээнин усулуобуйата 33500 тоннаан тиэрдилин турара туола илик. Бирдин нэһиликкэ тиэрдилибит былааны Хайахсыт 103, Чакыр 113, Төлөй Диринэ 109, Килэни 100,5, Бахсы 116,6, Арыылаах 100,8, Сылаг 104,1, Чуралчы 110, 0, Түөйэ 100,8 бырыһыан толорон кэл-

лэр. Нэһиликтэр специалистара оттоолуунга таһынан эбии аһылыкка ытыллыбыт үлэлэр отчуоттарын эмээ түһэрэллэрэ ирдэнэр. Хас бирдин чааһынай, бааһынай хаһаайыстыба теһе оту, эбии аһылыгы бэлэмнээбитин таһынан кур отун салпааһа эмээ учуотталыахтаах. Күн-дьыл усулуобуйата үчүгэйдик, оттуур сир билсин да бүтэ илигинээ, сыл тахсар оттуун хааччыныбыт дии санаабакка оттоолууну салгыы ыгарбыт эрэйилэр.

Чуралчы улуунун үрдүнэн 8657 гектар бааһыналаахпыт. Ааспыт сылга 48 бырыһыан бааһынаны туһамыт буоллахпытна быйыл эбэммит 71 бырыһыанга тиэртибит. Туһата суох сытар бааһыналары быйыл улуус дьаһалтатын быһаарытынан чааһынай, бааһынай хаһаайыстыбаларыгар төһөнү көрдүүлэринэн биэртээтибит. Маньык бааһынаны инникитин да туһанылыада. Киһи сиир бурдугун ээнин билырыгыттан 2 төгүл элбэттибит. Быйыл МТС базатыгар мэллэнэ туруоран киһи сиир бурдугун мэллэнэриэхтээхпит. Бурдук хомуура сабалана, 2644 гектар ыһылаахтыттан 500 гектарын быстыбыт. Үүнүү ылымыбыт 1 гектартан ортотунан 12-ли центнер.

Бурдугу батарыга үүннөрэр ээнолары кытары сөбүлээн нэһиликкэ бункертан атылыһырга быһаарыы ылыммыпыт. Эт, үүт тутарааччылар "Чуралчы" кооператив

нөнүө справакаа олобуран төһөүөхтэрин сөл, онтон атыттар туту харчытыгар—бир киһилэтин 3 солк. 50 харчыга. Маны таһынан "Чуралчы" кооператив эмээ бурдук атылыһыр. Онор быйыл улуус иһигэр 600—650 тонна бурдугу атылытар былааннаахпыт, 1000 тоннаы "Туймаада" ФАПК тутар.

Улуус үрдүнэн 26 хаһаайыстыба бурдугунан дьарыктанар. Үүнүү быйыл эссе үрдүк буолуосун сорокторбут агротехнологическай быраабылалары тутуспаттара атахтаата. Оттон сорох нэһиликтэрбитигэр олох да ыһылытара суох. Калар сылга нэһилик баһылыктара, сиргэ үлэһиттэрэ бу болтуруолунан күөсү дьарыктаналара эрэйиллэр.


Сири, бааһынаны туһаныы бүтүүн Саха сирин үрдүнэн мөлтөх туруктаах. Бу хайысаха улууска 3 сыллаах былаан ылыллан баһылыгынан бигэрэммитэ. Быйыл элбэх минн трактор, ЛТЗ, МТЗ кэлэн улууска түнтэлинэ. Уһун болдьохтоох кредиттер бариллинилэр. Улууслугулар 9 президентскэй базовай хаһаайыстыба, нэһиликкэ айыы 2-3 репродуктивнай фермалары тэрийдибит. Маньык тариммиттар сири туһаныыга, үлэс-хамнаска атыттарга холобур буолуохтарына наада. Холобур, Хатылыга 80-ча саастаах Н. С. Соловьев сага сайылык оноһунна, теплицатын кэнэтэр, бааһынатын улаатынчаран күрүөлүүр былааннаах. Оттон сүһүбүн үрдүгэр сылдыар сорох

дьоммут күрүөлээһиннэ харчы кэлэрин күүтэн хамсамматтар. Государство бирэр үбүн кэтэһинээтээр бааһыналарын күрүөлээн-хаһаалаан үрдүк үүнүүнү ситиһэллэрэ буоллар элбэх барсы ылаахтара турдабы. Сайылыкка тахсыбыт билигин да аһылаах. Элбэх сүһү дэриэбинэстэ мустан маччирэнгэр да үтүрүйтэрэр, бирэр бородууксуйата кычыыр, дьон олорор түөлбөтүн санитарнай туругар даһаны охсууну онорор. Маныаха улуус үрдүнэн былааннаах үлэ ытыллара эрэйиллэр.

Улуус үрдүнэн быйылгы сылга 3800 тонна үүтү государство туттар былааннаахпыт атырдыах ыйын түмүгүнэн туолла. Ити иһигэр потреббществолар 1270 тоннаы тутулар. Правительствотан эбии 500 тонна үүтү тутарга улуус дьаһалтата госзаказы ылла, онон бу үлэ салгыы ытыллара. Атырдыах ыйын түмүгүнэн бир манар ынааха 985 кг үүт ыланна.

Тыа хаһаайыстыбатын үлэһиттэр быйыл сайынны үлэлэрбит куһаҕана суохтар. Улууслугулар тыа хаһаайыстыбатын сайыннарыыга 5 сыллаах былаан ылынан үлэли сылдыабыт. Ылыт тэтиммитин ыһыктыбакка салгыы үрдүк таһаарылаахтык үлэлиргэ улуус бары олохтоохторун ыһырабын.

К. ОКОНЕШНИКОВ,
улуус баһылыгын солбуйааччы,
тыа хаһаайыстыбатын
управлениетын начальнига.



"Өрүүнэ" бааһынай хаһаайыстыба Болтоно нэһиликкэ бир самай улаханнара. Киһилэр сүһү, сылы нититин таһынан бурдугу үүннэринэн дьарыгыраллар. Бу үлэлэригэр улууска бастык үлэһитинэн буолаллар.

Быйыл болтоно энэр бааһыналарга 180 гектарга бурдугу ыспытара. Атырдыах ыйын 20 күнүтүнэн оттоолуунга үлэлэрин бүтэрэн бурдук быстарытын сабалабытара. Мин киһилэргэ тийэрбэр, атырдыах ыйын 27 күнүгэр, Чуораайыга алас хоту бааһынагыгар үлэли силдьаллара. Халлаан ардаары турарынан, күн-дьыл билдьаһыгар, кыл түгэниэн

үлэ-хамнас туһунан салайааччылар Николай Николаевич Ефремов маньык кэлсэтэ:

"Бурдук хомуурун "Эбэ" бааһыналарыттан сабалаабыт (олохтоохтор бу ытык алаастарын таптаан, харыстаан итинник ааттымаллар). Маныа 70-ча гектарга ыһылаахпыт. Бүгүмү туругунан 15 гектар кэригэ хаала. Үүнүү син үчүгэй. Бирдин гектартан ортотунан 12-ли центнер кэригэ кэлэрэ буолуо. Ардах түспэтэҕинэ бүтүн бүтэрэхпит. Ол кэннитэн Өкөтөй, Мунур Үрдэх, Араҕастаах, Күөх Кытах соһуоктарыгар барыахпыт. Күн-дьыл туран биэрдэһинэ 10-ча хомуунан бүтэрэхпит

Бурдук хомуура

"Көмүс туорах" күрээбэр

этэ. Быйыл күрүөлэрбитигэр капиталнай өрөмүөн ыһыппыт, 2 км кэригин сагалыы туһуллубут. Онор быйыл бурдугу сүһү, сылы тэлсинтэ тахсыбата. Маныаха харабылынан бырааппыт Дмитрий Ефремов үтүө суобастаахтык үлэлээн күнүтэ кэрийэн көрүүтэ, алдьаныы тахсыбыт түбэлтэтигэр өрөмүөнүнэн иһинтэ эмээ улахан оруолу оонньоото. Эбэ бааһыналарыттан бурдуклугун таһарытыгар Кындаалыыр суолга туора сытар уулаах каналы туоруур муостаны онордубут. Ити суолунан сылдыааччылар сайыны быһа бэрт ыраах сиринэн төгүрүйэн айаннаан улаханник эрэйдэммиттэрэ. Онор билигин итинэн Кындаал Болтоно икки ардыгар сылдыар техника барыта аһар.

Үлэһиттэрим бары даһаны үлэстэ оптытаах дьон. Бааһынайынан барыахпыттан комбайммытыгар К. К. Капрынов, М. Н. Ефремов үлэлиилэр—бу идэни баһылаатылар. Бурдуклугун сыа-сым курдук тутан ыһылаалпытыгар таһыыга "Т-150" тракторга В. Р. Лигинцев, "МТЗ-82" тракторга Д. Н. Ефремов сылдыаллар. Убайбыт, наставникпыт Д. Д. Ефремов техникабыт алдьанына өрөмүөннүүргэ тутуах киһибит, араас иһрбэ-тарба болпуруостарга сүбэһиппит-амалыппыт. Оттон А. И. Монастырев сир оноһуутугар төһүү киһи. Бэйэм үксүн булууга-талыыга, үлэ тэрээһинигэр сылдыабын. Самай олуттарар, марахан болпуруостарбытынан комбайммыт эргэтэ, солярканы булууну буолаллар. Комбайммыт соһоох—ити үлэ-

ли сылдыар. Эссе бааһынайынан барыах иннинэ Болтоно нэһиликкэ Горнай улуһуттан атылыласпыта. Маныа кэлэн үлэлээбитэ 9-с сыла, ангах теһе сыл сылдыыбыга буолла? Эргэрэн эрэйдири элбээтэ. Быйыл иккитэ улаханник алдына сырытта. Түгэниэн туһунан Хатылытаары "Бааһына" АО коллективигар салтаас чааһынан көмөлөспүтүргэр барба махталбытын тиэрдэбит. Салтаас чаас булунарбытыгар улуустаабы тыа хаһаайыстыбатын управлениета көмөлөһүүн сөл этэ. Солярка булуунуубут улахан уустуктардаах, күннээһинэн олоробут. Эт-үүт комбината дуу, тыа хаһаайыстыбатын управлениета дуу бу дьыаланы сүрүнүүлэрэ буоллар олус туһалаах буолуо этэ. Билигин күһүмү корутуубутугар солярка булунарбыт уустугур-

да. Бурдуклугун батарыыга "Агро" ситим иһинэн 50 тоннаба дуогабардаах этибит. Билигин элбэтэн 100 тоннара тиэртибит. Бэйэбит нэһиликкэбитигэр улууска олохтооммут сыананан атылылаахпыт. Элбэти ылыан сабалаахтарга кууһунан комбайн бункериттан кузан дьэһитин таһыгар илдьэн сүөкээн бизрэхпитин сик". Күһүмү тыалтан долгулдуулар "бурдук муоратын" устун комбайн дьулурубатык устар. Киһи бир күрүс тыаһа үлэ музыката буолан иһиллэр.

А. СЛЕПЦОВ

Хаартыскаларга: бурдугу быстарым. "Өрүүнэ" бааһынай хаһаайыстыбатын чилиэннэрэ.

Балаган ыйын күнэ-дьыла

Иһэр ыйга салгын орто температурата +4, +6 кыраадыс буолара сабалаанар. Бу өр сыллаах орто көрдөрүүлэртэн 1 кыраадыһынан намыһах бий бастакы декадатын түүнтү өттүгэр +2, +7 (→) тон 0, -5 кыраадыска дьэри тымныыаба, тоноруова. Күнүһүн +10, +15 сылаас, кэлинни өттүгэр +5, +10 кыраадыска дьэри түһэрэ сабалаанар. Ыйга 40-90 мм сөһүү түһэрэ күүтүллэр, бу урукку сылларга тэннээтээхэ үрдүк. Бий улахан анара ардахтаах, иккис уонна үһүс декадаба ардахтаах түһүбэ, бүтэһик бизс күнэ ардахтааха суох, кураан күннэр туруохтара.

Ю.И.Прошин, гидрометцентр начальнига.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ с 4 сентября по 10 сентября

04.09. Понедельник

1-я программа. Канал ОРТ
06.00. Телеканал «Доброе утро»
09.00. Новости.
09.15. «Вавилонская башня».
10.15. Поле чудес.
11.25. «Песня года».
12.00. Новости.
12.15. Телеканал «Добрый день».
13.25. «На ножах». Сернал.
14.30. Программа «Вместе».
15.00. Новости.
15.20. Приключенческий мультсериал «Охотники за привидениями».
15.45. Звездный час.
16.10. «...До шестнадцати и старше».
16.45. Вкусные истории.
16.55. «Вавилонская башня».
18.00. Новости (с сурдопереводом).
18.20. Маски-шоу.
18.50. «Ералаш».
19.00. Погода.
19.05. Приключенческий фильм «Седьмая луна».
20.45. Спокойной ночи, малыши!
21.00. Время.
21.40. Сернал «Гасисчетные».
22.35. Время футбола
23.20. Новости.
23.35. Сернал «Майк Хаммер: Песня Викки». До 00.35.
2-я программа Канал «Россия»
06.00,07.00,08.00,09.00. ВЕСТИ.
06.15,06.30,07.30,07.50,08.40,09.20. «Доброе утро, Россия!»
06.20,08.30. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
07.30. ПОДРОБНОСТИ.
07.40 «Черным по белому».
09.15. Дежурная часть.
09.35. «Приключения Папируса». Мультсериал.
10.00. «Мануэла». Телесериал.
11.00. ВЕСТИ.
11.30. «Санта-Барбара».
12.30. Ток-шоу. «Что хочет женщина?»
13.00. СТАРАЯ КВАРТИРА.
14.00. ВЕСТИ.
14.35. «Черная жемчужина».
15.25. «Богатые и знаменитые».
16.20. «Простые истины». Телесериал.
17.00. ВЕСТИ.
17.30. САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР. Избранное.
18.00. «Графиня де Монсоро».
19.00. «История любви».
20.00. ВЕСТИ.
20.30. Подробности.
20.55. Детектив «В последнюю очередь».
22.40. Док. фильм. «Август». Часть 2-я.
23.00. ВЕСТИ.
23.30. После «Вестей».
23.45. «Мужчина и женщина».
00.35. «Рассекая время». Док. фильм.
01.00. Фильм «Странное время».
02.40. Дежурная часть. До 02.55.
Якутск
20.55. «Саха сирэ-Якутия». Информационная программа.
21.15. Реклама.
21.25. «Тыя сирэ».
21.55. «Аал-луук мас». Олонхо 1250 сыдыгар. 2-с бизириг.

малыш!
21.00. Время.
21.45. Сернал «Полная безопасность».
22.45. Документальный детектив. «Затмение в Катманду» Дело 1985 года.
23.30. А.Торлок. «Собрание заблудивший».
00.00. Триллер. «Темные небеса».
00.55. Новости. До 01.20.
2-я программа Канал «Россия»
06.00,07.00,08.00,09.00. ВЕСТИ.
06.15,06.30,07.30,07.50,08.40,09.20. «Доброе утро, Россия!»
06.20. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
07.30. ПОДРОБНОСТИ.
08.30. «Москва-Минск».
09.35. «Приключения Папируса». Мультсериал.
10.00. «Мануэла». Телесериал.
11.00. ВЕСТИ.
11.30. «Санта-Барбара».
12.30. Ток-шоу. «Что хочет женщина?»
13.00. СТАРАЯ КВАРТИРА.
14.00. ВЕСТИ.
14.35. «Черная жемчужина».
15.25. «Богатые и знаменитые».
16.20. «Простые истины» Телесериал.
17.00. ВЕСТИ.
17.30. САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР. Избранное.
18.00. «Графиня де Монсоро».
19.00. «История любви».
20.00. ВЕСТИ.
20.30. Подробности.
20.55. Детектив «В последнюю очередь».
22.40. Док. фильм. «Август». Часть 2-я.
23.00. ВЕСТИ.
23.30. После «Вестей».
23.45. «Мужчина и женщина».
00.35. «Рассекая время». Док. фильм.
01.00. Фильм «Странное время».
02.40. Дежурная часть. До 02.55.
Якутск
20.55. «Саха сирэ-Якутия». Информационная программа.
21.15. Реклама.
21.25. «Тыя сирэ».
21.55. «Аал-луук мас». Олонхо 1250 сыдыгар. 2-с бизириг.

12.30. Ток шоу «Что хочет женщина?».
13.00. Старая квартира.
14.00. ВЕСТИ.
14.35. «Черная жемчужина».
15.25. «Богатые и знаменитые».
16.25. «Простые истины». Телесериал.
17.00. ВЕСТИ.
17.30. САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР. Избранное.
18.00. Острозажетный фильм «Базз» (США).
20.00. ВЕСТИ.
20.30. ПОДРОБНОСТИ.
21.00. «Умышленное убийство» Острозажетный фильм. (США).
22.40. Дежурная часть.
23.00. ВЕСТИ.
23.30. После «Вестей».
23.40. «И дальше века...» Документальный фильм.
00.25. Чемпионат России по футболу. Черноморск-Локомотив. До 02.25.
Якутск
21.00. «Саха сирэ-Якутия». Информационная программа.
21.20. Реклама.
21.30. ТВ-спорт.
21.55. «Барбары» «Болоро Байкалы».
22.35. «Кэм» программа.

Видеофильм.
22.55. Видеоархивовка.
08.09. Пятница
1-я программа. Канал ОРТ
06.00. Телеканал «Доброе утро».
09.00. Новости.
09.20. «Вавилонская башня».
10.20. Смехоланорама.
11.00. Программа. «Андрей Петров: с жизнью и не только».
12.00. Новости.
12.15. Телеканал «Добрый день».
13.20. «На ножах». Сернал.
14.30. Программа «Вместе».
15.00. Новости.
15.20. КВН-2000.
16.55. «Вавилонская башня».
18.00. Новости (с сурдопереводом).
18.20. Джентльмен-шоу.
18.45. Здесь и сейчас.
18.55. Человек и закон.
19.35. Погода.
19.40. Поле чудес.
20.45. Спокойной ночи, малыши!
21.00. Время.
21.45. Детектив Агаты Кристи «Убийство-это простое».
23.40. Это история Байкалы.
00.00. Фильм. «Глаза смерти». До 01.45.
2-я программа Канал «Россия»
06.00,07.00,08.00,09.00. ВЕСТИ.
06.15,06.30,07.50,08.40,09.20. «Доброе утро, Россия!»
06.20,08.30. Семейные новости
07.30. ПОДРОБНОСТИ.
07.40. Черным по белому.
08.30. «Тысячи и один день».
09.15. Дежурная часть.
09.35. «Приключения Папируса». Мультсериал.
10.00. «Мануэла» Телесериал.
11.00. Вести.
11.30. «Санта-Барбара».
12.30. Ток шоу «Что хочет женщина?»
13.00. Старая квартира.
14.00. ВЕСТИ.
14.30. «Черная жемчужина».
15.25. «Богатые и знаменитые».
16.25. Башня.
17.00. ВЕСТИ.
17.30. Комедийная мелодрама. «Если можешь, прости...».
19.00. «История любви».
20.00. ВЕСТИ.
20.30. ПОДРОБНОСТИ.
20.55. НАШЕ ДЕЛО. Программа Станислава Кучера. Об олимпийских играх в Сиднее.
21.55. Агитка
23.00. ВЕСТИ.
23.30. После «Вестей».
23.40. Фильм «Ночной убийца».
01.20. «Формула скорости».
01.45. «Футбол+ТВ» с А. Вайштейном.
02.25. Дежурная часть. До 02.40.
Якутск
20.55. «Саха сирэ-Якутия». Информационная программа.
21.15. Реклама.
21.25. «Генки».
21.45. Любимые мелодии.

19.25. Комедия «Неподдающиеся».
21.00. Время.
21.40. Боевик «Миньон».
23.30. Фильм «Романтизм для англичанки» До 01.35.
2-я программа Канал «Россия»
07.30. «Диалоги о рыбалке».
08.00. Фильм-сказка «Калоши счастья».
09.30. Мультфильм «Приключения Папируса».
10.00. «Доброе утро, Страна!».
10.50. «Сто к одному». Телеигра.
11.35. САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
12.05. «Друзья-П» Сернал.
12.35. «Золотой ключик».
13.00. «Комиссар Рекс».
14.00. ВЕСТИ.
14.20. Фильм «Табор уходит в небо».
16.00. Международная панорама.
17.00. «Пресс-клуб».
18.00. МОЯ СЕМЬЯ.
19.00. «Два рожденья».
20.00. ВЕСТИ.
20.25. «Городок».
21.00. Мелодрама «Жоржине и плохие».
22.45. Фильм «Акулы».
00.30. Автогонки «Формула-1» До 01.40.
Якутск
20.30. Лена-ТВ.
21.00. Правовой канал.
21.25. К столетию Якутской литературы. Суорун Омоллоон уонна Суотту музейа, 2-с бизириг.
21.55. «Сардаана».
22.20. «Семь дней столицы».
22.30. Любимые мелодии.
10.09. Воскресенье
1-я программа. Канал ОРТ
08.00. Новости.
08.10. «Служу России!»
08.40. «Дисней-клуб»: «Аладдин».
09.10. Вкусные истории.
09.20. Утренняя звезда.
10.10. «Непутевые заметки» Дк. Крылова.
10.30. Пока все дома.
11.05. Комедия «Альф».
11.35. Здоровье.
12.05. Фильм «Анна от 6 до 18».
14.00. Клуб путешественников.
14.45. История одного шедевра. Русский музей.
15.00. Новости.
15.10. «Горещ». Сернал.
16.05. «Семь бед-один ответ».
16.20. «Дисней клуб»: «101 далматинец», «Новые приключения Винни-Пуха».
17.15. «В поисках утраченного».
18.00. Новости.
18.15. «Смехоланорама».
18.50. «Ералаш».
19.05. «Особенности национальной охоты».
21.00. Время.
21.50. Погода.
21.55. КВН-2000. Часть 2-я.
23.30. Фильм «Дьявол и десять заповедей» До 01.50.
2-я программа Канал «Россия»
07.30. «Мария, Мирабелла и Транзирион» Фильм для детей.
08.45. «Папа, мама, я-спортивная семья».
09.30. Почта РТР.
10.00. «Доброе утро, Страна!».
10.30. «Аншлаг» и К.
11.30. «ГОРОДОК».
12.00. РУССКОЕ ЛОТО.
12.40. Федерация.
13.15. Парламентский час.
14.00. ВЕСТИ.
14.20. ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
15.10. «Планета Земля».
16.05. Сам себе режиссер.
16.40. «Маросейки, 12» Фильм 2-ой. «Ставок больше нет».
18.10. Фильм «Месть».
20.00. ЗЕРКАЛО.
20.55. «Плесните колдовство». Творческий вечер Ларисы Рубальской.
21.35. Автогонки «Формула-1»
00.00. Трагикомедия «Небо в алмазах»
01.50. «Киношок-2000». До 02.45.
Якутск
20.55. «Цветы Якутии-2000». Итоги I республиканской выставки-конкурса.
21.15. «Добрый вечер, Якутск!»

06.09. Среда

1-я программа. Канал ОРТ
06.00. Телеканал «Доброе утро».
09.00. Новости.
09.20. «Вавилонская башня».
10.20. Маски-шоу.
10.50. Жак меня.
11.35. Песня года.
12.00. Новости.
12.15. Телеканал «Добрый день».
13.20. «На ножах». Сернал.
14.30. Программа «Вместе».
15.00. Новости.
15.20. Приключенческий мультсериал «Охотники за привидениями».
15.45. Зав джунглей.
16.10. «...До шестнадцати и старше».
16.45. Вкусные истории.
16.50. «Вавилонская башня».
18.00. Новости (с сурдопереводом).
18.20. СС-18. Между небом и землей.
18.35. Здесь и сейчас.
18.50. Боевик. «Пока не грянул гром».
20.45. Спокойной ночи, малыши!
21.00. Время.
21.50. «Полная безопасность». Сернал.
22.45. Как это было.
23.30. Программа «Цивилизация».
00.00. Сернал «Темные небеса».
01.00. Новости. До 01.25.
2-я программа Канал «Россия»
06.00,07.00,08.00,09.00. ВЕСТИ.
06.15,06.30,07.30,07.50,08.40,09.20. «Доброе утро, Россия!»
06.20,08.30. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
07.30. ПОДРОБНОСТИ.
07.40. Черным по белому.
09.15. Дежурная часть.
09.35. «Приключения Папируса». Мультсериал.
10.00. «Мануэла» Телесериал.
11.00. ВЕСТИ.
11.30. «Санта-Барбара».
12.30. Ток шоу «Что хочет женщина?»
13.00. Старая квартира.
14.00. ВЕСТИ.
14.30. «Черная жемчужина».
15.25. «Богатые и знаменитые».
16.20. «Простые истины».
17.00. ВЕСТИ.
17.30. САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
18.00. «Графиня де Монсоро».
19.00. «История любви».
20.00. ВЕСТИ.
20.30. Подробности.
20.55. «Волкоданы» Острозажетный фильм.
23.00. ВЕСТИ.
23.30. После «Вестей».
23.45. Док. фильм. «Платинум»
00.25. Детектив. «Швейцарский сюрприз» (США).
02.15. Дежурная часть. До 02.30.
Якутск
20.55. «Саха сирэ-Якутия». Информационная программа.
21.15. Реклама.
21.25. «62-я параллель».
22.00. «Держись, геолог!»

07.09. Четверг

1-я программа. Канал ОРТ
06.00. Телеканал «Доброе утро».
09.00. Новости.
09.20. «Вавилонская башня».
10.20. Женские истории.
10.50. «Человек и закон».
11.35. Песня года.
12.00. Новости.
12.15. Телеканал «Добрый день».
13.20. Сернал «На ножах».
14.30. Программа «Вместе».
15.00. Новости.
15.20. Мультсериал «Охотники за привидениями».
15.45. Программа 100%.
16.10. «...До шестнадцати и старше».
16.45. Вкусные истории.
16.55. «Вавилонская башня».
18.00. Новости (с сурдопереводом).
18.15. «Каланбур».
18.45. Здесь и сейчас.
18.55. Погода.
19.00. Приключенческий фильм. «Тайны мадам Воанг».
20.45. Спокойной ночи, малыши!
21.00. Время.
21.50. Сернал «Полная безопасность».
22.45. Программа «Другая жизнь».
23.35. Программа «Посмотри».
00.05. Сернал «Темные небеса»
01.05. Новости. До 01.30.
2-я программа Канал «Россия»
06.00,07.00,08.00,09.00. ВЕСТИ.
06.15,06.30,07.30,07.50,08.40,09.20. «Доброе утро, Россия!»
06.20,08.30. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
07.30. ПОДРОБНОСТИ.
07.40. Черным по белому.
09.15. Дежурная часть.
09.35. «Приключения Папируса». Мультсериал.
10.00. «Мануэла» Телесериал.
11.00. ВЕСТИ.
11.30. «Санта-Барбара».
12.30. Ток шоу «Что хочет женщина?»
13.00. Старая квартира.
14.00. ВЕСТИ.
14.30. «Черная жемчужина».
15.25. «Богатые и знаменитые».
16.20. «Простые истины».
17.00. ВЕСТИ.
17.30. САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР.
18.00. «Графиня де Монсоро».
19.00. «История любви».
20.00. ВЕСТИ.
20.30. Подробности.
20.55. «Волкоданы» Острозажетный фильм.
23.00. ВЕСТИ.
23.30. После «Вестей».
23.45. Док. фильм. «Платинум»
00.25. Детектив. «Швейцарский сюрприз» (США).
02.15. Дежурная часть. До 02.30.
Якутск
20.55. «Саха сирэ-Якутия». Информационная программа.
21.15. Реклама.
21.25. «62-я параллель».
22.00. «Держись, геолог!»

09.09. Суббота

1-я программа. Канал ОРТ
08.00. Новости.
08.15. Слово пастыря.
08.30. «Все путешествия начинаются Кустом».
09.25. «Играй, гармонь любимая!».
09.55. «Ералаш».
10.10. Смех.
10.30. Спасатели. Экстренный вызов.
11.00. «С легким паром!».
11.35. Утренняя почта.
12.05. «Продлись, продлись очарованные» фильм.
13.45. Вкусные истории.
14.00. В мире животных.
14.45. История одного шедевра. Русский музей.
15.00. Новости.
15.10. Сернал «Горещ».
16.05. Сильное чувство.
16.45. Мультибука.
17.05. Программа «Другая жизнь».
18.00. Новости.
18.15. Документальный детектив. «В случае продолжения-расстрел». Дело 1998 года.
18.45. Программа «Жизнь замечательных людей».

20.55. «Саха сирэ-Якутия». Информационная программа.
21.15. Реклама.
21.25. «Генки».
21.45. Любимые мелодии.

Саха литературатын 100 сылыгар

Ийэ тылбыт кыаһын тирээрэн, сага аартыктары арыһан

(Болтоһоттон төрүттээх интеллигеннэр уонна суруйааччылар тустарынан бэллэтээһиннэр)

(Салгыта. Иннин "Сага олох" 98 №-гэр көр.)

1937-38 сс. политической репрессияларга эрири-мукууру көрсүбүт. Аба дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии сылларга олох тыһыс тыһын уйбут көлүөнэ дьон ортолоругар саха литературатын туһа дьон уруулуй-харылуу үлэлээбит М.Добордуурал курдук суруйааччы киһи үтүөтэ-өмөтө улахан. Саха литературатын туһа өр сылларга барбыт меккүөрдэри туорааһын уонка ол дуолан охсуһууттан саха литературатын сайдар-үүнэр суолга таһаары суруйааччылары сыһанан-арыһан аҕаабаҕа. М.Ф.Добордуурал көлүөнэтин дьон баарылара даҕаны олус ыарахан кэми ааспыттарын өйдүүбүт, кинилэргэ өрүүтүн махталлаах буоларбыт наада.

х х х

Болтоһоттон төрүттээх Чоочоолоттор бырааттара С.А.Саввин —Күн Дьырибинэ саха литературатыгар үгэ жанрын олохтообут классигынан биллэр. 1937 сыллаахха "Тураах тойуга, сахсырба саарына" дьин үгэлэрин бастакы кинигэтэ Москвага бэчээтэнэн тахсыбыта. Степан Афанасьевич сатирик-үгэһит уонна фельетонист быһытынан өссө 1925 сыллаахтан биллибитэ-көстүбүтэ.

Кини сайдыылаах киһи буолуутун убайа, саха норуотун биллиилээх фольклорһа, этнографһа А.А.Саввин сабыдыаллаабыт буолуохтаах. Саввиннар Чоочоолотторунан ааттаналлара. Андрей Данилович Саввин — Чоочоолот Улуу Хорулаантан төрүттээх Москва Уйбаан уолуттан Мэхээлэттэн төрөөбүт Дария дьин бэрт кытыгырас, үлэһит кыһы кэргэн ылан ыл-дьон буолбуттара, элбэх оҕоломмуттара.

Андрей Андреевич Саввин биригэ төрөөбүт убайа Афанасий Андреевич Саввин айылбаттан бэриһиннэрилээх мындыр өйдөөх киһи этэ. Кини 1920-1921сс. үөрэх дьылыгар оскуола үлэһитэ буолбутун, онно ымыпыт үлэтин туһунан педагогической наука доктор, профессор В.Ф.Афанасьев "Школа и развитие педагогической мысли в Якутии" дьин кинигэтитэр. "Заведующим учебно-производственной мастерской Чурапчинской единой трудовой школы I ступени, в которой имелись слесарный, кузнечный и бондарный цехи, работал кузнец Афанасий Андреевич Саввин. В школе была организована сельскохозяйственная форма, занимавшаяся полеводством, огородничеством и молочным хозяйством..." (Афанасьев В.Ф. Школа и развитие педагогической мысли в Якутии. Якутск, 1986. с. 168-169).-- дьин бэллэтээбитэ.

Афанасий Андреевич бэйэтин кэмгэр прогрессивнай өйдөөх-санаалаах, эрдэттэн Чурапчыга олохсуйбут В.Н.Шаганов, В.Н.Загибалов, М.Н.Тютчев уо. д. а. араас кэмнэргэ кэлэн барбыт политэссылнайдары кытары добортослуут киһи этэ. Ааҕара, суруйара күнү-дьылы билгэлиирэ, метеорологической кэтээн көрүүлэри тигинин быспакка онороро.

Кини бири дойдулааба С.А.Новгородов собуруу олобор, саха грамматикатын суруйбут Сергей Васильевич Ястремскийга 1923 сыл ахсынньы 28 күнүгэр ымыпыт суругар: "...Много восторженных отзы-

вов о Вашей работе над якутским языком я слышал от своего сонаследника Афанасия Андреевича Саввина (Чоочоолот уола) из племени Бэртизмээх в 5 верстах от Чурапчи." — (Новгородов С.А. "Первые шаги якутской письменности" М, изд-во "Наука", 1977. стр. 239). дьин бэллэтээбитэ баар. Ити курдук олоххо күн интэрнэстээх, биллэ-көрүүгэ тардыспыт буолан Афанасий Андреевич бэри аймахтарыгар, ону таһынан уолугар Степан Афанасьевич Саввинга — Күн Дьырибинэ үчүгэй сабыдыалы онорбута. Кини уолун Степанга мин куолаһым баара ону сайыннарбата дьин хомойоро үһү. Онун буолаһына, Афанасий Саввин ырыһыт уонна олохтох буолуон сөп эбит.

Чурапчы улуутун бочуоттаах гражданина, биллиилээх педагог Н.С.Соловьев бири манньик тубалттан холобурдуур: "Улууска биригэ улахан түмсүүлээх ыһах буолбут. Оно бөөөстөр, быһыйдар, ырыһыттар, олохтохттар уо. д. а. күрэхтэһиллэрэ тэнийбит. Ол нэһиликтэринэн бастыыр, аат-суол былдьаһыкта буолан, олус күүрэниэхтик барбыт. Ырыа күрэхтэһинигэр И.Хатылыттан Афанасий Саввин бастаабыт. Кини дьону тардар ыраас, көндөй куоластааба үһү (Соловьев Н. Биллиилээх фольклорист А.А.Саввин. "Сага олох" хаймат 1994 с. тохсунньу 15 күнүгэрэ 4-5 №№-дэргэ).-- дьик.

Итинник дэгиттэр талааннаах кинигтэн айыллыбыт С.А.Саввин—Күн Дьырибинэ төрөөбүт тыл сүмэһин, кини дэгэтин, этэр, кэспир, ойуулуур-дүһүнүүр кыаһын оҕо эрдэбиттэн илэртиннээт. Ол түмүгэр саха норуотун бастакы үгэһитэ, юморһа үүнэн-сайдан бу жанрга сахалартан ким да холонон көрө-илгичин бастаһынан суолу астаада эбээт. Кини талаанын П.А.Ойуунускай үрдүктүк сыһаналаабыта уонна эрэмнэ санаатын манньик строкаларынан элпитэ:

Куһааны куттуурга
Куттаа уот тыллаах,
Албыны аматарга
Алчырдан айахтаах,
Тыһтар ытыс,
Тытылба тыһырах,
Куульк уол,
Күөбүл иһин
(Эрэнэрим очко)
Эн буолаа инигин.

Степан Афанасьевич Саввин быраата Виктор Афанасьевич Саввин артист буоларыгар суолу-ниһи ыһан бирибит кининэн П.А.Ойуунускай буоларын туһунан журналист Николай Гуляев бири биллэр ыстыкыйтыгар суруйан турардаах. Бу ыстыкыйы кини РСФСР үтүөлээх, Саха АССР народнай артиһа Виктор Афанасьевич Саввин 40 сааһык туолуутугар анаабыта (ГУЛЯЕВ Н. Дорога ведет к вершине. Газета "Молодежь Якутии" 28 декабря, 1965 года).

Күн Дьырибинэ олус уустук олобу олоорбут, элбэх эрэи-кыһалары көрсүбүт киһи. Биллэрэ П.А.Ойуунускай "иорут өстөөбө" аатырбыт кэмгэр хайыыллыбыта. Чолчу туохка буруйдаабыттарын биллэри СР Куттал суох буолуутун миинистрествотун архивыгар көгүлүлэтэн киниэн 1938 сыл балаһан ыйын 21 күнүттэн толоруллубут 2225 №-дээх (архивнай №-рэ 2963) дьыаланы ылан көрдүм. Дьыалаба бу курдук суруллубут:

"Дело №2225
По обвинению Саввина Степана Афанасьевича, Габышева Сергея Саввича, Иванова Михаила Ивановича, Васильева

Ивана Ивановича по ст. 58 п.п. 2,7,11 УК

Начато 21 сентября 1938 г. Окончено 9 октября 1939 г. Постановление [Об избрании меры пресечения] 1938 года, июля "4" дня, гор. Якутск.
Я, опер. уполн. 3 отд. 4 отдела УГБ НКВД ЯАССР --сержант госбезопасности Зотев, сего числа рассмотрев имеющийся следственный материал в отношении Саввина Степана Афанасьевича сегого с должности зам. редактора "Кыым" --

Нашел: Саввин С.А. являлся членом и-р националистической и повстанческой организации Субурусской, на протяжении многих лет проводил подрывную националистическую деятельность против совласти, а также вместе Субурусским, и другими занимался подготовкой и вербовкой лиц в повстанческие группы для вооруженной борьбы с совластью.

Руководствуясь ст. ст. 128 и 158 УПК РСФСР --

Постановил: Не предьявляя обвинения Саввина Степана Афанасьевича привлечь к уголовной ответственности по признакам ст. ст. 58-7 и 58-2 УК РСФСР.

Мерой пресечения в отношении его избрать содержание под стражей при Якутской тюрьме.

Копию настоящего постановления направить Прокурору ЯАССР и нач. Якутской тюрьмы -- для исполнения. --

Опер. уполн. 4 отдела УГБ сержант Госбезопасности (Зотев).

Согласен: Нач. 4 отдела УГБ НКВД ЯАССР ст. лейтенант Госбезопасности Беллев, -- дьин или баттаһыннаах бастакы буруйдаһын оһонуллубут.

Интэнэ көстөрүн, Степан Афанасьевичи "Субурусский" дьин контрреволюционнай тэриһтэн тэриһиниэн дьин буруйдаабыттар. Аны туран, "иорут өстөөбө" буолбут П.А.Ойуунускай өйөөбүккүн, кини ССРС Верховнай Советин депутатыгар кандидаттынан турарыгар тыл элпиккин дьин баайсыбыттар. Тоһо да араастан эриһиттэрин иһин, Степан Афанасьевич Саввин санаатын бултуруулахтаахтар. Калинин уугар "Виду того, что добытые уликовые материалы для передачи суду Саввина недостаточны, а поэтому... дальнейшим производством прекратить и из под стражи немедленно освободить" дьин быһаарыи таһаараннар. Степан Афанасьевичи 1939 сыл балаһан ыйын 29 күнүгэр хайыһыттан босхолообуттара.

Гражданскай сэрии сылларыгар ЧОН байыһынан сылдыбыт, Советскай былааһы сьанай ыарахан кэмнэргэ көмүскэһэн сана-саадах тулпут киһи үтүөтүн-өмөтүн аахсыбаккалар хайыбыттарын сөҕө эрэ саныһын. Эгэ кини очотоосу олох төттөрү өрүүтэрин сатра тыһынан саралаан советскай тутул бөбөрүгөөһүнүгэр көмөлөспүтүн биллиэхтэрэ дуо, суох буолаа да. Күн Дьырибинэ олох тыһыс оскуолатын толору барбыт киһи этэ. 1924-1929 сылларга государствова куттал суох буолуутун органигар элпигтээх дуоһунаска үлэлээбитэ. Хас да сыл устата Булүү оройуонугар сылдыбыта. "Кыым" хайыанка онтон "Куорат уола", "Хаб. Хал -- ская" дьин кистэлэн аатынан үбү сизинилэри, обшественнай бэрээдэги кэһээн-

чилэри саралаан фельетоннары, ыстыкыйалары тигинин быспакка суруйара. 1933 сыллаахха Москвага Илинни дойдугар үлэлээн интиллээччилэри коммунистической университеттары (КУТБ)үөрэнэ бүтэрбитэ. Аба дойдуну Улуу сэриитини кытылытааба. Сэрии кэиниттэн 1945 -- 1956 сылларга Саха сиринээри кинигэ редакторствотыгар тылбаастыт, редактор быһытынан үлэлээбитэ.

Күн Дьырибинэ суруйааччы быһытынан саха литературатын иннэгэр туох үтүөлээһин-өһөлөөбүт? Бастатан эттэххэ, көр-кулүү, үгэ жанрын олохтообута. Онто "Сахсырба саарына, тураах тойуга" дьин аатынан тахсыбыта. Ол кэнээ "Ус үгэ" эһин курдук биригилэээн дьосус кинигэлэри доруун-дөрүн бэчээттэтэрэ эрээрн, тоһо эрэ литература бу жанрга классигын быһытынан айымныларын түмүлэтэрэ. Ону сорох доһотторо кырдыаһыт эдэр эрдэрэн политическай моһуонга иллэран санаата тэйбитэ, симыйага буруйданан хомойбута улахана, арааһа, таайан эрдэрэ дьин сабагалыыллара. Кини тыһынаах бэйэтэ бу күн сирингэр суох буолбутун кэнээ, ону даҕаны мин туруорсаммык, кэргэнин Мария Бурцеваи көмөлөһүннэрэн, айар үлэтин баһы хайысхатын кэррээһини тулуттан 1975 сыллааха "Күн Дьырибинэ" дьин талыллыбыт айымныларын кинигэтин бэчээттиллибит. Ити кини 1937 сыллааһы кинигэтин кэиниттэн иккиттэн сурун айымныларын түмэн таһаарымы этэ.Ол кинигэһэ хрестоматийнай буолбут баһы үгэлэрэ килэрэлиллибиттэрэ.

С.А.Саввин -- Күн Дьырибинэ бири суол хорсун быһытын очорон турардаах. Саха литературатын историятыгар сэдэх кестуунан буолар үтүөкүнээх холобуру көрдөрбүтэ. Нууна аатырбыт поэта Александр Таардооскай "Василий Теркин" дьин айымнытын бири дойдулааба, кэлин күтүөтэ буолбут Г.И.Макаров -- Дьуон Дьаһылы сахалы тылға тылбаастаан иһэн олохтон туораабыта. Хор, ону Степан Афанасьевич салгыи тылбаастаан 1970 сыллаахха, өлүөн аҕай иннинэ кинигэһэн таһаартарыбыта, ити сыл муус устар 22 күнүгэр кини тыһынаах бэйэтэ суох буолбуга. Бу олус элбэх сырааны, сатабылы, дьосуру эрэйэр уус-уран тылбааһы киһитэ кини буолан ситэрбитэ. Суруйааччы үлэтин ити курдук дьаныһан туран ситэрин Степан Афанасьевичтан төһөлөөх сыратын-салбатын ылбыта бу олоһу? Кини доһорун кэриһин үкитинпит. Саха литературатыгар өссө бири уустук айылбалаах сүдү айымны сахалы тылбааһа ити курдук оһонуллубута.

Күн Дьырибинэ литературнай нэһиликэтигиттэр М. Горькай "Ийэ", Чингиз Айтматов "Ийэ хонуу" дьиннэри курдук чалчы талааннаахтык онорбут уус-уран сахалы тылға тылбаастарыттан ураты тыһытык суруллубут, очо-тоосу иэм историческай халчыларыгар олобурут фельетоннарын туһунан кинигэһэн таһаарыах сөптөөх суруйуулар аны да элбэхтэр.

Саха норуотун уоһууттан түспэт "Тураах уонна күүдээх", "Үрдэ үүс бэргээ, анна адыр уу", "Сатаабат аата сата баһын гардыма", "Көбүхөгүүрүн аанньа күөх киһиргэс" дьин үгэлэрин саха тыллаах баарын тыһы олобу арһыа, тиллэн кэлэ турар көр-кулүү буолан олохтоон өрүүтүн аргыстаһыада--ол кулуук уол Күн

Дьырибинэ күүдүүлүт көрө этэ дьин махталынан ахтылылаба. (Тумат С. Күн Дьырибинэ. "Чолбон", 1993, 12-рэ, стр. 111-121).

х х х

Саха литературатыгар Массыныс Хабырымс, Түөһүлээтэ дьин аатынан ырыа-холоон суруйан кинирбит, идэтинэн учуугал Г.И.Макаров -- Дьуон Дьаһылы Чурапчыгаһы С.А.Новгородов ааһынан педучилищеса үөрэнэр сылларыттан нууна классическай суруйууларын аахтыт, биллэ-көрүүгэ тардыстылаах киһи этэ.

Дьуон Дьаһылы Чурапчы сирингэр-уоһугар үкээбит суруйааччылартан, Эрилик Эриксинтэн ураты, хайаларынааһар даҕаны элбэхтик үөрэтиллибит, олоһо, айар үлэтэ инниллибит автор буолар. Бу строкалары суруйааччы тус бэйэһинэн Дьуон Дьаһылы айар үлэтигэр анаһан иһэн монографияны хас үбүлүүйэ кэллэһин аайытын халыаттарга, "Хотугу сулус" (эһин "Чолбон") сурунаалга кини туһунан ырытылаах, саһа көрдөөһүннээх ыстыкыйалары аарыага суоһу суруйбутум.

(Тумат С. Дьуон Дьаһылы. (Айар үлэтин хыгыас очерката). Дьокуускай, "Бичик", 1994).

(Тумат С. А.С. Пушкин уонна Саха сирэ. Дьокуускай "Бичик", 1999).

Онун чолчу туһу Дьуон Дьаһылы саха литературатыгар килэрэбит үтүөлээһин-өһөлөөбүт дьин ыһытыга хоруйдуур кэрээтэ манньыгы этиэм этэ: бастатан туран, үлүлүчүлээх тылбаастытын бэллэтиһин. Олоһун 12 сылын бэрэн туран А.С.Пушкин "Евгений Онегини" сахалы тыһынан сайгардыбыт эрэ буолабакка, саха литературата апарыһыаттаах уус-уран тылбаастаа наадыбыт кэмгэр бу доһууннаах соругу кэскиллээхтик толорбуга. Бу кэмгэ саха литературатын айар дьонго атааһтабыллаах саба түһүлүр оһонулар кэмнэрэ этэ. П.А.Ойуунускайдаах ааттара --сууларга өссө да тиллэ иһинэ. Суруйааччылары буржуазнай национализмга тиниэ буруйдуу сатааччылар харса-хабыра суох кумалыырга турумуут кэмнэригэр Россия үөрэхтээх-хардаах, чинийиэйдик дьыһааны көрөр учонайдара, литературоеддэтара саха литературатын быһаарылла илик проблемаларыгар ылсан үлэниллэрин тэриһин наадаһа, саха эрэ литературатыгар буолбакка, баһи национальнай литературалар кыһалбаларыгар туһуланыллыахтааба. Очотугар Россия ученайдара сэмээрэр, болдомтолорун уураһ бөдөн уонна үһүлүчү суолталаах үлэни оқоруу эриһиллэрэ. Бу кэмгэ Дьуон Дьаһылы "Евгений Онегини" сахалы тылға тылбаастаһынын ССРС суруйааччыларын 8 сыһа буолуон аҕай инниэ бүтэрбитэ. Уус-уран тылбаас Павел Антопольскай онорбут даһылаатыгар улахан-нык хайыанмыта уонна саха литературатын бөдөн ситиһинин быһытынан сьананылы ылбыта. Билигин суруйааччыларбытыгар ити наада этэ.

Сэмэн ТУМАТ,
Российскай Федерация
Суруйааччыларын уонна
Журналистарын
союзтарын чилиэннэрэ.
(Салгыта бэчээттэниэ).

Үтүөкэн киһи этэ

1996 с. оҕоһуллубут байынаннай муостаах, сүүрэ сылдьар, үмүгэй туруктаах УАЗ-31514 люкс маассыбынаны. Сыйаната 60 тыһ. солк иһинэн. Билсэр тел. 21-115, 23-751.

xxx

Сага УАЗ-31519 люкс, "Белая ночь", 2000 сыл от ыйыгар кэлбит маассыбынаны. Билсэр тел. 22-188.

Убаастабыллард коллегабытын, табаарыстытын, "Сага олох" хаһыат редакциятын элпиттиир секретарын СЕМЕН РОМАНОВИЧ ДАНИЛОВЫ олохун кэрэ-бэлиэ кэмнэн — 65 сааскын туоларынан уонна эйэтин, Россия Сүрүдүгаччыларем саялунун чылыһын, сага уус-уран литературатын 100 сыллаах үбүкүбүдүн истинник ээрдэлиһит!

Чэргин-чэбдик доруобуулаан билиги кэжэби-түгэр пр сылларга үлэти-хамсы, сүрүдү-аба сылдьаргар, дьоллоох-соргулоох ологу баарарбыт. "Сага олох" редакциянай-издательской холбоһук, Россия Журналистарын союһун улуустаагы тэриилтэ, "Чурапчы" айар холбоһук уонна "Дирин уоттара" литературнай түмүү.

xxx

Күндү кибитин СЕМЕН РОМАНОВИЧ ДАНИЛОВЫ 65 сааскын туолар олохун бэлиэ күнүнэн ити-тих ээрдэлиһит!
Уһунтан-уһун дьоллоох-соргулоох, бары аһуунан үтүө-кэрэ ологу баарарбыт.
Кэргэниг, уолун, Дьокуускайтан, Намтан иһэн, багыстарын, бырааттарын, күтүөттэриг, кийииттэриг, сизинэриг, Мындагаайыттан убайыг, санаһыг.

xxx

Ора сааслыт доторун, табаарыстытын, юстиция ардакчыһыгн КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ ПЛАТОНОВЫ үйэ аһардаат олохун бэлиэ күнүнэн, үбүкүбүдүн, ис сүрэхпиттэн иһирэх, истин тылынан ээрдэлиһит! Эи олохтор дьулуурдунан, күүстээх санаарынан, үлэбит үтүө быһыыһынан, сыйбас санаарынан мэлдьи холбоһор буоларын, баарарбыт чэргин-чэбдик доруобууһу, түбүктээт үлэһэр ситиһилэри, сир үрдүгэр баар бары кэрэни, дьолу!

Табаарыстарыг.

xxx

Күндүтүк саныыр дьолмут: санаһыт АННА ЛАВРЕНТЬЕВНА, быраатыг, убайыт СЕМЕН ЕГОРОВИЧ МАТВЕЕВТАРЫ олоххот ортоху омурдунан, бачууттаат сыннылаанга тазыбыт үбүкүбүдүнэн ис сүрэхпиттэн үөрэн туран ити-исти, иһирэх ээрдэбитин тиздэбит!
Үлэни үрдүктүк тутан, уһун сылларга киллэрсит-бит үтүө-сэмэй кылааркыт дьонго-сэргээт туһалыг түрүөхтүг! Көччөд гоһан көтүлүт күндү олохсугут, кийииктиг үөрэхтээх дьон буоланнар, сана үүмэр үйэни кытта тэһиэ тардылыстыһнар! баарарбыт үтүө санаалаат күндү дьолмутугар үтүмэн үөрүүдээт, уһун дьоллоох ологу, чэргин доруобууһу!

Бары үтүөнү кытта Одьулунтан кырдыас убайдаах санаһыт Константин Егорович, Федосия Афанасьевна Матвеевтар, кинилэр овалоро, сизинэрэ, Амнаттан Старостиннар, Дьокуускайтан Артемьевтар.

xxx

Күндү кэрэгэмни, олохтоһун, үлэ ветераныг ИВАН ПЕТРОВИЧ ХАРИТОНОВЫ 55 сааскын туолар дьолун үбүкүбүдүн ис сүрэхпиттэн иһирэн туран ити-исти-истинник ээрдэлиһит!
Күндү кибитигэр кырдыары-ыалдьары билим-мэхэ, дьол-соргу арыллаах, уһун үйэлээх ологу баарарбыт!

Кэргэниг, овалоруг.

xxx

Күндүтүк саныыр, убаастыыр кийиипитин, санаһытын, педагогическай үлэ ветераныг АННА ДМИТРИЕВНА МЕСТНИКОВНАҕЫ 60 сааскын туол-буккунан иһирэн туран иһирэх тылынан ити-исти ээрдэбитин тиздэбит!
Баарарбыт күндү кибитигэр сиргэ баар бары үчүгэйи, үтүмэн үөрүүдээх, талару дьоллоох уһун үйэлээх ологу, ыларыгы ылларбакка овалоруг махталларынан, сизин кыыс таптаһынан, үрүкүларин-аймактарын убаастабылларынан арааччылаанан этэһиэ олар дьин алыһытын тиздэбит.
Дьахкыскайдар, Местниковтар, Аммосов, Чуриковтар, Прозоровтар, Гуляевтар.

xxx

Күндү дьүөгэбитин, молбытым, үс оҕо күн-кубай иһитин, түөрт сизин таптаһаат эблэриг МАКАРОВА Зоя Николаевнаҕа үйэ аһардаат үбүкүбүдүнэн ити-исти-истинник ээрдэлиһит! Баарарбыт күн сирдигэр баар бары үчүгэйи, овалоруг, сизинэрдэр күүс-көмө, сүбэ-ама буола сылдьаргар, чэргин-чэбдик доруобууһу, үлэһэр ситиһини, тус олохтор дьолу-соргуну дьин аһытат алыһытын аһы-быт.
Ыалларыг Шамаевтар, Винокуровтар, Кузьминнар, Постниковтар, Макаровтар.

Күндү арабыт, эһити, үлэ ветераны, "Уло Кыһыл Знамя" орден кавалера, районна-лизатор, Мугудай иһилиһигин олохтоору ДЬЯЧКОВСКАЯ Димитрий Александрович! Бу дьол аһардаах кыһан 30 күнүгэр солумар-дык элбүтүн дьинниги курутууһун туран бары билэр дьонугар иһитинэрбит
Уосаттара, кыргыттара, күтүөттэрэ, кийииттэрэ, сизинэрэ.

Кутурбанын тиздэллэр:
— Уло ветераны, "Уло Кыһыл Знамя" орден кавалера Дьячковская Димитрий Александрович өлбүтүн овалоругар, кийииттэригэр, күтүөттэригэр, сизинэрдэр, аймахтарыг Мугудайтан Родионнар, Димитрийтар, Чурапчытан Дьокуускайтан убайа Петр Прокопьевич, эдэһиэ Варвара Прокопьевна дьин кэрэгтээх, кинилэр овалоро уонна сиз-эттэрэ, Чурапчытан Шеломовтар.
— Овалоруг, кийииттэригэр, күтүөттэригэр, сизинэрдэр, аймахтарыг Вилюевтан бэрата Петр Александрович Дьячковскай дьин кэрэгтээрэ.
— Димитрий Александрович өлбүтүн овалоругар, кийииттэригэр, күтүөттэригэр, сизинэрдэр Дьокуускайтан Газрильевтар, Горнайтан Перяковтар, Мугудайтан Ковшов-шениннар дьин кэрэгтээрэ.
— Аһара Димитрий Александрович өлбүтүн овалоругар, кийииттэригэр, күтүөттэригэр, сизинэрдэр, аймахтарыг Чурапчытан Захаровтар, Николаевтар.
— Димитрий Александрович өлбүтүн овалоругар, кийииттэригэр, күтүөттэригэр, сизинэрдэр Мугудайтан Мария, Степан Ноговцинин уонна кинилэр овалоро.

Таптаһаах уоллара, бэрата ПОСТНИКОВ Димитрий Константинович холлолоохтук өлбүтүн эдэһиһигэр, балыһыгар Еленага, күтүөттүгэр Константиһага, балыһыгар Анага дьини кутурбанын билэрбит.
Одьулунтан Федотовтар, Матвеевтар, Амнаттан Неустроевтар, Дьокуускайтан Федотовтар.

Кутурбанын тиздэллэр:
— Таптаһаах бэрата, уоллара Димитрий Константинович өлбүтүн Анна Константиновнага уонна кини төрөппүттэригэр, аймахтарыг Чурапчытаагы физическай кулутура уонна спорт институту, Д. П. Коркин аатынан Чурапчытаагы республиканскай спортчынай орто интернал-оскуола администрацияга, профиһа.
— Күндү сизинэрдэр Константин Дмитриевич, кийииттэригэр Елена Александровнага, убаастыыр, иһитиһиэр күтүөттэригэр Димитрий Сергеевичка, талыыр сизинэрдэр Клара, Татьяна, Екатерина Дмитриевналарга Татьяна, Михаил Сивцевтар, Вера, Афанас, Саша, Инна.

Чурапчытаагы физическай кулутура уонна спорт институту, Д. П. Коркин аатынан Чурапчытаагы республиканскай спортчынай орто интернал-оскуола администрацияга, профиһа институту үлэтигэр Васильева Жанна Иннокентьевнага, кини дьин кэрэгинэр таптаһаах аһата, эһэлэрэ, Влехуһа үлүһүн Дабан бөлүгүн олохтоору, Аба дайды сирини ветераны
ХОХОЛОВ Иннокентий Афанасьевич үлүн ырахан ырыһтан өлбүтүн дьини кутурбанын тиздэллэр.

Улуустаагы гимназия үлэтигэр Анастасия Николаевна уонна Руслан Михайлович Осиповтарга
Владимир Петрович, Валентина Ивановна ПЛАТОНОВА өлбүтүн кутурбанын тиздэбит.
Улуустаагы үөрэх управлениһа, үлэ-эх үлэтигэрин профсоюзун комитета.

Күндү кибити Смена Ивановна Тарасова букатын-наахтык барыта бийыл ба-лабан ыйан 4 күнүгэр бир сылын туолар. Киин 1933 сыл тохсунньу 25 күнүгэр төрөөбүтэ. Ийэтэ Сидорова Парасковья Федоровна Хо-ртоб кэбилэһин төрүт олох-тоо, бастагы комсомолка, Чурапчы оройуонугар ком-сомол инструкторынан үлэ-лээн сылдьыта, кэргэнэ эрдэ өлөн бис ототун бэй-этэ атактарыгар туруорбута.
Кыракий Сменаны, бас-тагы сизинэрин, эһэтэ Фе-дор Прокопьевич, эбэтэ Ма-рия Иннокентьевна Сидо-ровтар маанылаан килитти-рин олус маһанан ахтара. Киини 1941-1948 сылларга Дирин 7 кылаастаах оскуо-латын үөрэнэн бүтэрбитэ. Сэрин сүт-кураан, хоту көбөрүлүү сылларыгар олорорго, үөрэнэргэ үгүс ырааххаттардаа. Эһэтэ Сүөдэр оронньор сизини Сменаны салгым үөрэттэрэ-ри Уһоһу Вүлүү оскуолаты-гар директорунан үлэтигэр улахан уолугар Афанасий Федорович Сидоровтааха ыһпыта. 1952 сыллааха бу оскуоланы бүтэрэн Дьокуус-кайга педагогическай инсти-тука үөрэнэр дьолломмута. 1956 сылга үөрэнэн бүтэрэн химия, биология учууталын диплому ылан, Нам оройу-онун I Хомуствах оскуолаты-гар үлэтин саһалабыта. Олох ырааххаттара эмиз күөрэйбиттэрэ — күн-кубай ийэтэ Парасковья Федоров-на ырахан ырыһтан 1957 сыллааха өлбүтэ, бис оҕо төгүрүк туһааһа хаалбытта-ра. Ылал улахан оҕото Смена Ивановна балыстарын Лю-дияны, Клэраны, Иннаны, быраатын Эдиги көрө до-

Эдэһиэ Ульяна Федорова, балытара Капитоновалар.

Бийиги доробутун Михаил Иванович Реваны эмискэчи сүтэриг ырахан кэммитин бар дьоммут барахсаттар көмөлөрүө, сүбэлэһинэн өйөтүмүт чэргэһити, сымнаһы-тык аһардыбыт. Сиргидээн ааттааһа: Михаил үлэһэбит тэри-лэтэни (урукку директор А.П.Листиков, билиһини Г.Г.Мона-стырев) коллестива, Мурук Тыһымпыа кырдыастарын сибэһэтэ (салайааччы П.М.Маслаев), Хаһыннаах төлөһүтүн олохтоо-торо (начальник М.Н.Попова), ыһса ыалларбыт Д.Ф.Чепалов, Н.И.Беляева, В.В.Шадрин, А.И.Федотов дьин кэрэгтээрэ, ай-нахтарбыт И.И.Сивцев, П.П.Сивцева, Ю.И.Толстоухов, П.П.Ви-нокуров, А.Г.Дьяконова, табаарыстарыт А.П., П.М.Брыга-евтар, К.А., Е.С.Ивановтар, Д.Д., В.Е.Посельскийдар, И.К.Мо-настырев, Н.Н.Местников, М.Н.Соловьев.
Эһиги иһинигар дьол-соргу, үөрүү-көтүү эрэ тосхой-дун, кэһэрски эһччтэриг кэн-нээрлээх буоллунар!

Толстоуховтар уонна Адамовтар.

БИЛЭРИИЛЭР

Владимиров Михаил Васильевич аатыгар бэриллбит маассыһа техническай талонун ким булбут 21-566 теле-фонна этэн биллэрэргитигэр көрдөһөбүт.

xxx

"Чурапчы" кооператива бийылгы сага бурдуктан ньэчимизини үүтү, эти туттарар бары хаһаайыстыбалар ба-ры көрүһүнэригэр, бирдиктээн ыалларга туорах бурдугу 1 кг 3 солк. 50 харчыга "Буойуна" ыһкылаатыттан биз-рэр. Үүт, эт туттарбат хаһаайыстыбалар тута харчытыгар ылаллар. Бурдугу кууллаах кэлэн иһатан ыларыт.
"Чурапчы" кооператива.

ҮЛЭБЭ ҮНҮРАЛЛАР

Киин остолобуойга официантканы, икки уборщица-ны, "Юбилейнай" маһаһыһаа уборщицаны.Үлэ чаһын кэмигэр билсэргитигэр.

Үлэһэн хааччыһы киһиэ.

Редакторы солб. А.М. СЛЕПЦОВ.
НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапчы,
ул. Карла Маркса, 26"а".
ТЕЛЕФОНЫ: редактор - 21-332,
отделы - 21-265.

Учредители (соучредители) газеты - Редакция, Администрация
улуса, Правительство Республики Саха (Якутия). Газета издается
на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Индекс газеты 54907

«Сахаполиграфиздат» компания. Таатта улууһунааһы типография. Оффсенай бэчлэт.
678650, Ытык-Күөл сэл. А. Мординов уул. № 18. Тиража 1913.
Сахаһын №№-рэ 99-100. 01.09.2000 с. бэчээккэ бэрлиннэ.

Автор суругар этиллэр санаа редакция позициятыгар мэдээх сөп түбэһэр буолбатах. Сурукка ыйылар чакчылар кырдыктаахтарыгар эһиэһиһи автор тус бэйэтэ сүтэр.